



**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1179

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 24. jula 2023. godine, i na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 4. oktobra 2023. godine, usvojila je

**ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) član 38. mijenja se i glasi:

"Član 38.

1. Nakon isteka porođajnog odsustva, žena s djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.
2. Pravo iz stava 1. ovog člana može koristiti i zaposlenik - otac djeteta ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili lice koje se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju da se brinu o djetetu.
3. Žena s djetetom ili zaposlenik - otac djeteta imaju pravo da rade polovinu punog radnog vremena dok dijete ne navrši tri godine ako mu je, prema nalazu ovlaštenog doktora medicine, potrebna pojačana njega."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-701/23

4. oktobra 2023. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Marinko Čavara, s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Dr. Nikola Špirić, s. r.

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 24. srpnja 2023. godine, i na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 4. listopada 2023. godine, usvojila je

**ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Članak 1.

U Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) članak 38. mijenja se i glasi:

"Članak 38.

1. Nakon isteka porodiljnog dopusta, žena s djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena do navršetka dvije godine života djeteta.

2. Право из ставка 1. овог чланка може користити и запосленик - отац дјетета ако жена за то вријеме ради у пуном радном времену или особа која скрби за дијете у случају смрти оба родитеља, уколико родитељи напусте дијете или ако нису у станју бринути се о дјетету.
3. Жена с дјететом или запосленик - отац дјетета имају право радити половину пуног радног времена док дијете не наврши три године ако му је, према налазу овлашћеног доктора медицине, потребна појачана нега."

Чланак 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-701/23

4. listopada 2023. године

Сарајево Предсједатељ Заступничког дома Парламентарне скупштине БиХ Маринко Чавара , в. р.	Предсједатељ Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Др. Никола Шпирић , в. р.
---	--

На основу члана IV.4.a) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 9. сједници Представничког дома одржаној 24. јула 2023. године и на 10. сједници Дома народа одржаној 4. октобра 2023. године, усвојила је

**ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О РАДУ У ИНСТИТУЦИЈАМА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Члан 1.

У Закону о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) члан 38. мијења се и гласи:

"Члан 38.

1. Након истека порођајног одсуства, жена са дјететом најмање до једне године живота има право да ради половину пуног радног времена, а за близанце, треће и свако следеће дијете има право да ради половину пуног радног времена до навршене двије године живота дјетета.
2. Право из става 1. овог члана може користити и запосленик - отац дјетета, ако жена за то вријеме ради у пуном радном времену или лице које се брине о дјетету у случају смрти оба родитеља, уколико родитељи напусте дијете или ако нису у стању да се брину о дјетету.
3. Жена са дјететом или запосленик - отац дјетета имају право да раде половину пуног радног времена док дијете не наврши три године ако му је, према налазу овлашћеног доктора медицине, потребна појачана нега."

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-701/23

4. октобра 2023. године

Сарајево Предсједavajuћи Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Маринко Чавара , с. р.	Предсједavajuћи Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Др Никола Шпирић , с. р.
---	---

1180

На основу члана IV. 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 8. сједници Представничког дома, одржаној 5. јула 2023. године, и на 10. сједници Дома народа, одржаној 4. октобра 2023. године, доноси

**ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИГУРНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ**

Члан 1.

У Закону о основама сигурности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 и 46/23) у члану 29. став (3) мијења се и гласи:

"(3) Осим возила из става (2) овог члана, посебним знаком могу бити обилежена и возила у којима се за вријеме превоза налазе лица са степеном инвалидитета 80% и више."

Члан 2.

У члану 252. Закона у таčki 4) ријечи: "100%" замjenjују се ријечима: "80% и више".

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-945/23

4. октобра 2023. године

Сарајево Предсједavajuћи Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Маринко Чавара , с. р.	Предсједavajuћи Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Др. Никола Шпирић , с. р.
--	---

На основу члана IV.4.a) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 8. сједници Заступничког дома, одржаној 5. септембра 2023. године, и на 10. сједници Дома народа, одржаној 4. listopada 2023. године, доноси

**ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИГУРНОСТИ
ПРОМЕТА НА ЦЕСТАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ**

Чланак 1.

У Закону о основама сигурности промета на цестама у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, 9/18 и 46/23) у члану 29. ставак (3) мијења се и гласи:

"(3) Осим возила из ставка (2) овог члана, посебним знаком могу бити обилежена и возила у којима се за вријеме превоза налазе особе са степеном инвалидитета 80% и више."

Чланак 2.

У члану 252. Закона у тоčki 4) ријечи: "100 %" замjenjују се ријечима: "80% и више".

Чланак 3.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-945/23

4. listopada 2023. године

Сарајево Предсједатељ Заступничког дома Парламентарне скупштине БиХ Маринко Чавара , в. р.	Предсједатељ Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Др. Никола Шпирић , в. р.
---	--

На основу члана 51. став (9) Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 59/07 и 59/09), и члана 7. став (3) тачка ц) Пословника о раду Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 14. сједници Представничког дома одржаној 21. децембра 2023. године и на 12. сједници Дома народа одржаној 28. децембра 2023. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Члан 1.

За чланове Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбеђивање квалитета на мандат од три године именују се:

1. проф. др Ненад Понорац
2. проф. др Џенита Љуца
3. проф. др Иво Чолак.

Члан 2.

Проф. др Ведад Смаилагић изабран је за члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета умјесто разријешеног члана, Одлука број: 01,02,03-34-7-1508/22 ("Службени гласник БиХ", број 41/23 од 9. јуна 2023. године), на период до истека мандата изабраних чланова, Одлука број: 01,02-50-16-192-5,2/21 ("Службени гласник БиХ", број 23/21 од 16. априла 2023. године).

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-34-1-2428/23
28. децембра 2023. године

Сарајево
Предсједавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине
БиХ

Предсједавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине
БиХ
Др **Кемал Адемовић**, с. р.

1182

Na osnovu člana 28. stav (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 59/23), člana 20. tačka h) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 i 59/23), člana 18. tačka h) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Mišljenja Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-2-968-6/23 od 8.12.2023. godine, člana 9. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22) i Poglavlja III. tačka 10. Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 92/05 i 63/08), Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 28. sjednici, održanoj 21.12.2023. godine, i Kolegij Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 13. sjednici, održanoj 28. 12.2023. godine, donijeli su

RJEŠENJE O IMENOVANJU

1. Bojan Šehovac imenuje se na radno mjesto rukovodioca Zakonodavno-pravnog sektora u Zajedničkoj službi Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
2. Imenovanom pripada plaća državnog službenika iz B5 platnog razreda.
3. Imenovani stupa na dužnost 1.1.2024. godine.

4. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-34-1-1958-2/23

28. decembra 2023. godine

Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma

Marinko Čavara, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda

Kemal Ademović, s. r.

Na temelju članka 28. stavka (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 59/23), članka 20. točke h) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 26/20, 53/22 i 59/23), članka 18. točke h) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Mišljenja Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj: 03-34-2-968-6/23 od 8.12.2023., članka 9. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22) i Poglavlja III. točke 10. Odluke o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 92/05 i 63/08), Kolegij Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 28. sjednici, održanoj 21. 12. 2023. godine, i Kolegij Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 13. sjednici, održanoj 28.12. 2023. godine, donijeli su

RJEŠENJE O IMENOVANJU

1. Bojan Šehovac imenuje se na radno mjesto voditelja Zakonodavno-pravnog sektora u Zajedničkoj službi Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
2. Imenovanome pripada plaća državnog službenika iz platnog razreda B5.
3. Imenovani stupa na dužnost 1.1.2024. godine.
4. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-34-1-1958-2/23

28. prosinca 2023. godine

Sarajevo

Predsjedatelj
Zastupničkog doma

Marinko Čavara, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda

Kemal Ademović, v. r.

На основу члана 28. став (2) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 и 59/23), члана 20. тачка х) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 26/20, 53/22 и 59/23), члана 18. тачка х) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16), Мишљења Агенције за државну службу Босне и Херцеговине, број: 03-34-2-968-6/23 од 8.12.2023. године, члана 9. Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 и 59/22) и Главе III тачка 10. Одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",

бр. 92/05 и 63/08), Колегијум Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 28.
сједници одржаној 21.12.2023. године, и Колегијум Дома
народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на
13. сједници одржаној 28.12. 2023. године, донијели су

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ

1. Бојан Шеховац именује се на радно мјесто руководиоца Законодавноправног сектора у Заједничкој служби Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
2. Именованом припада плата државног службеника из платног разреда Б5.
3. Именовани ступа на дужност 01.01.2024. године.
4. Ово рјешење биће објављено у "Службеном гласнику БиХ"

Број 03-34-1-1958-2/23
28. децембра 2023. године
Сарајево
Председавајући
Представничког дома
Маринко Чавара, с. р.

Председавајући
Дома народа
Кемал Адемовић, с. р.

1183

Na osnovu člana 51. stav 2, a u vezi s članom 50. stav 1. tačka b) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), te na osnovu člana 20. tačka h) Poslovnika Predstavnčkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 i 59/23), člana 18. tačka h) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16) i Poglavlja III. tačka 10. Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 92/05 i 63/08), a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 03-34-2-1312-1/23 od 8.12.2023, Kolegij Predstavnčkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 28. sjednici, održanoj 21.12.2023. godine, i Kolegij Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 13. sjednici, održanoj 28.12.2023. godine, donijeli su

RJEŠENJE

1. Vlatka Dangubić razrješava se dužnosti rukovodećeg državnog službenika, sekretara Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, s danom 23.12.2023. zbog ispunjavanja zakonom propisanih uslova za odlazak u penziju.
2. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-34-7-2498-2/23
28. decembra 2023. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Marinko Čavara, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Kemal Ademović, s. r.

Na temelju članka 51. stavka 2., a u vezi s člankom 50. stavak 1. točka b) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), te na temelju članka 20. točke h) Poslovnika Zastupničkog doma

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 i 59/23), članka 18. točke h) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16) i Poglavlja III. točke 10. Odluke o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 92/05, 63/08), a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj 03-34-2-1312-1/23 od 8.12.2023., Kolegij Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 28. sjednici, održanoj 21.12.2023. godine, i Kolegij Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 13. sjednici, održanoj 28.12.2023. godine, donijeli su

RJEŠENJE

1. Vlatka Dangubić razrješuje se dužnosti rukovodećeg državnog službenika, tajnika Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, s danom 23.12.2023. godine zbog ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta za odlazak u mirovinu.
2. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-34-7-2498-2/23
28. prosinca 2023. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Marinko Čavara, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Kemal Ademović, v. r.

На основу члана 51. став 2., а у вези са чланом 50. став 1. тачка б) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, члана 20. тачка х) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 и 59/23), члана 18. тачка х) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16) и Главе III тачке 10. Одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 92/05, 63/08), а по претходно прибављеном мишљењу Агенције за државну службу Босне и Херцеговине, број 03-34-2-1312-1/23 од 8.12.2023. године, Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 28. сједници одржаној 21.12.2023. године, и Колегијум Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 13. сједници одржаној 28.12.2023. године, донијели су

РЈЕШЕЊЕ

1. Влатка Дангубић разрјешава се дужности руководећег државног службеника, секретара Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, с даном 23.12.2023. године, због испуњавања законом прописаних услова за одлазак у пензију.
2. Ово рјешење објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 03-34-7-2498-2/23
28. децембра 2023. година
Сарајево
Председавајући
Представничког дома
Маринко Чавара, с. р.

Предсједавајући
Дома народа
Кемал Адемовић, с. р.

1184

Na osnovu člana 55. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 i 59/23) i člana 45. stav (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2023. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 28. decembra 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH ZA PROVOĐENJE PROCEDURE IMENOVANJA ČLANA NEZAVISNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE USLOVA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE IZVRŠAVAJU KRIVIČNE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KRIVIČNOM POSTUPKU SUD BOSNE I HERCEGOVINE, STRANI SUDOV I ZA DJELA PREDVIĐENA KRIVIČNIM ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE ILI MEĐUNARODNIM UGOVOROM ČIJA JE POTPISNICA BOSNA I HERCEGOVINA ILI DRUGI SUD U SKLADU SA ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Član 2.

U Privremenu zajedničku komisiju iz člana 1. ovog zaključka iz Predstavničkog doma imenuju se poslanici:

1. Darijana Filipović
2. Aida Baručija
3. Miroslav Vujičić

iz Doma naroda imenuju se delegati:

1. Džemal Smajić
2. Zdenko Čosić
3. Snježana Novaković-Bursać.

Član 3.

Zadatak Privremene zajedničke komisije je da provede proceduru oglašavanja za imenovanje člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine i domovima Parlamentarne skupštine BiH predloži kandidate za imenovanje člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-2607/23
28. decembra 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Marinko Čavara, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Kemal Ademović, s. r.

Na temelju članka 55. stavka (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 i 59/23) i članka 45. stavka (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 21. prosinca 2023. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 28. prosinca 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

O OSNIVANJU PRIVREMENOG ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA OBAJU DOMOVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH ZA PROVOĐENJE PROCEDURE IMENOVANJA ČLANA NEOVISNOG POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE UVJETA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA OSOBA NAD KOJIMA SE IZVRŠAVAJU KAZNE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KAZNENOM POSTUPKU SUD BOSNE I HERCEGOVINE, STRANI SUDOV I ZA DJELA PREDVIĐENA KAZNENIM ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE ILI MEĐUNARODNIM UGOVOROM ČIJA JE POTPISNICA BOSNA I HERCEGOVINA ILI DRUGI SUD SUKLADNO ZAKONU BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

Osniva se Privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja člana Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

U Privremeno zajedničko povjerenstvo iz članka 1. ovoga zaključka iz Zastupničkog doma imenuju se zastupnici:

1. Darijana Filipović
2. Aida Baručija
3. Miroslav Vujičić

iz Doma naroda imenuju se izaslanici:

1. Džemal Smajić
2. Zdenko Čosić
3. Snježana Novaković-Bursać.

Članak 3.

Zadaća Privremenog zajedničkog povjerenstva je provesti proceduru oglašavanja za imenovanje člana Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu

Bosne i Hercegovine te domovima Parlamentarne skupštine BiH predložiti kandidate za imenovanje člana Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine.

Članak 4.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-2607/23

28. prosinca 2023. godine

Sarajevo

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Marinko Čavara, v. r.

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Kemal Ademović, v. r.

На основу члана 55. става (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 и 59/23) и члана 45. става (2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16), Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 14. сједници Представничког дома, одржаној 21. децембра 2023. године, и на 12. сједници Дома народа, одржаној 28. децембра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ОБА ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ИМЕНОВАЊА ЧЛАНА НЕЗАВИСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ УСЛОВА БОРАВКА У ЗАВОДИМА, ПОСТУПАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА ЛИЦА НАД КОЈИМА СЕ ИЗВРШАВАЈУ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ И ДРУГЕ МЈЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗРЕКАО У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, СТРАНИ СУДОВИ ЗА ДЈЕЛА ПРЕДВИЂЕНА КРИВИЧНИМ ЗАКОНОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ ЧИЈА ЈЕ ПОТПИСНИЦА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ИЛИ ДРУГИ СУД У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

Основа се Привремена заједничка комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања члана Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине.

Члан 2.

У Привремену заједничку комисију из члана 1. овог закључка из Представничког дома именују се посланици:

1. Даријана Филиповић
2. Аида Баручија
3. Мирослав Вујичић.

Из Дома народа именују се делегати:

1. Џемал Смајић
2. Зденко Тосић
3. Сњежана Новаковић Бурцаћ.

Члан 3.

Задатак Привремене заједничке комисије је да спроведе процедуру оглашавања за именовање члана Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине и домovima Парламентарне скупштине БиХ предложи кандидате за именовање члана Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине.

Члан 4.

Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-34-1-2607/23

28. децембра 2023. године

Сарајево

Председавајући

Представничког дома

Парламентарне скупштине

БиХ

Маринко Чавара, с. р.

Председавајући

Дома народа

Парламентарне скупштине

БиХ

Кемал Адемовић, с. р.

1185

На основу члана 55. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 и 59/23) и члана 45. став (2) Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15, 96/15 и 53/16), Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 14. сједници Представничког дома, одржаној 21. децембра 2023. године, и на 12. сједници Дома народа, одржаној 28. децембра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ОБА ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ПРЕДСТАВНИКА АКАДЕМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У КОМИСИЈУ ЗА ИЗБОР И ПРАЋЕЊЕ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Члан 1.

Основа се Привремена заједничка комисија оба дома Парламентарне скупштине БиХ за провођење процедуре за именовање једног представника академске заједнице у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (у даљњем тексту: Комисија).

Члан 2.

У Привремену заједничку комисију из члана 1. овог закључка

iz Predstavničkog doma imenuju se poslanici:

1. Predrag Kožul
2. Ermina Salkičević-Dizdarević
3. Sanja Vulić

iz Doma naroda imenuju se delegati:

1. Marina Pendeš
2. Sredoje Nović
3. Kemal Ademović.

Član 3.

Zadatak Privremene zajedničke komisije je da provede proceduru oglašavanja za člana Komisije i domovima predloži imenovanje člana naznačenog u članu 1. ovog zaključka radi imenovanja.

Član 4.

Ovaj zaključak stupa na snagu kada ga u identičnom tekstu usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-2609/23

28. decembra 2023. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Marinko Čavara, s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Kemal Ademović, s. r.

Na temelju članka 55. stavka (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 i 59/23) i članka 45. stavka (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 14. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 21. prosinca 2023. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 28. prosinca 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

O OSNIVANJU PRIVREMENOG ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA OBAJU DOMOVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH ZA PROVOĐENJE PROCEDURE IMENOVANJA JEDNOG PREDSTAVNIKA AKADEMSKE ZAJEDNICE U POVJERENSTVO ZA IZBOR I PRAĆENJE RADA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

Članak 1.

Osniva se Privremeno zajedničko povjerenstvo obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja jednog predstavnika akademske zajednice u Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

U Privremeno zajedničko povjerenstvo iz članka 1. ovoga zaključka iz Zastupničkog doma imenuju se zastupnici:

1. Predrag Kožul
2. Ermina Salkičević-Dizdarević
3. Sanja Vulić

iz Doma naroda imenuju se izaslanici:

1. Marina Pendeš
2. Sredoje Nović
3. Kemal Ademović.

Članak 3.

Zadaća Privremenog zajedničkog povjerenstva je provesti proceduru oglašavanja za člana Povjerenstva i domovima predložiti imenovanje člana naznačenog u članku 1. ovoga zaključka radi imenovanja.

Članak 4.

Ovaj zaključak stupa na snagu kada ga u istovjetnom tekstu usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-2609/23

28. prosinca 2023. godine

Sarajevo

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Marinko Čavara, v. r.

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Kemal Ademović, v. r.

Na osnovu člana 55. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 26/20, 53/22 i 59/23) i člana 45. stav (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 14. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2023. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 28. decembra 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

O OSNIVAŃU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH RADI SPROVOĐENJA PROCEDURE ZA IMENOVANJE JEDNOG PREDSTAVNIKA AKADEMSKE ZAJEDNICE U KOMISIJU ZA IZBOR I PRAĆENJE RADA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

Član 1.

Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH radi sprovođenja procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

U Privremenu zajedničku komisiju iz člana 1. ovog zaključka iz Predstavničkog doma imenuju se poslanici:

1. Predrag Kožul
2. Ermina Salkičević Dizdarević
3. Saša Vuilić.

Iz Doma naroda imenuju se delegati:

1. Marina Pendesh
2. Sredoje Nović
3. Kemal Ademović.

Član 3.

Zadatak Privremene zajedničke komisije je da sprovede proceduru oglašavanja za člana Komisije i domovima predloži imenovanje člana naznačenog u članu 1. ovog zaključka radi imenovanja.

Члан 4.

Овај закључак ступа на снагу када га у идентичном тексту усвоје оба дома Парламентарне скупштине БиХ, а биће објављен у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01.02-34-1-2609/23

28. децембра 2023. године

Сарајево

Председавајући

Представничког дома

Парламентарне скупштине

БиХ

Маринко Чавара, с. р.

Председавајући

Дома народа

Парламентарне скупштине

БиХ

Кемал Адемовић, с. р.

**PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE**

1186

На основу члана 17. став (3) Закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) и члана 4. став (1) и (2) Правилника о дојели средстава интервентне текуће резерве за 2023. годину број 01-50-1-1141-12/23 од 12. априла 2023. године, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE**

Члан 1.

(Предмет одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно коришћење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, у износу од 2.000,00 КМ Исламској заједници у Босни и Херцеговини, у виду финансијске подршке за оснивање Музеја исламске културе и умјетности.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиру рачун Исламске заједнице у Босни и Херцеговини.

Члан 3.

(Извјештај о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Исламска заједница у Босни и Херцеговини да достави извјештај о намјенском утрошку додијелених средстава.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 02-16-1-1544-55/23

29. децембра 2023. године

Сарајево

Члан Предсједништва БиХ

Dr. Denis Bećirović, s. r.

На основу члана 17. ставка (3) Закона о Прорачуну институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) и члана 4. ставка (1) и (2) Правилника о дојели средстава интервентне текуће прикупе за 2023. годину број 01-50-1-1141-12/23 од 12. јуна 2023. године, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU**O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE**

Чланак 1.

(Предмет одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно коришћење текуће буџетске прикупе Прорачуна институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, у износу од 2.000,00 КМ Исламској заједници у Босни и Херцеговини, у виду финансијске потпоре за оснивање Музеја исламске културе и умјетности.

Чланак 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализирање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиру рачун Исламске заједнице у Босни и Херцеговини.

Чланак 3.

(Извјешће о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Исламска заједница у Босни и Херцеговини да достави извјешће о намјенском утрошку додијелених средстава.

Чланак 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 02-16-1-1544-55/23

29. јуна 2023. године

Сарајево

Члан Предсједништва БиХ

Dr. Denis Bećirović, v. r.

На основу члана 17. став (3) Закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) и члана 4. став (1) и (2) Правилника о дојели средстава интервентне текуће резерве за 2023. годину број 01-50-1-1141-12/23 од 12. априла 2023. године, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE**

Члан 1.

(Предмет одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно коришћење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, у износу од 2.000,00 КМ Исламској заједници у Босни и Херцеговини, у виду финансијске подршке за оснивање Музеја исламске културе и умјетности.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жиру рачун Исламске заједнице у Босни и Херцеговини.

Члан 3.

(Извјештај о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Исламска заједница у Босни и Херцеговини да достави извјештај о намјенском утрошку додијелених средстава.

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2023. godinu broj: 01-50-1-1141-12/23 od 12. aprila 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE****Član 1.**

(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine - Sarajevo, u vidu finansijske podrške za rad zajednice.

Član 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine - Sarajevo.

Član 3.

(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine - Sarajevo da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-1544-95/23

29. decembra 2023. godine

Sarajevo

Član Predsjedništva BiH

Dr. Denis Bećirović, s. r.

Na temelju članka 17. stavka (3) Zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i članka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće pričuve za 2023. godinu broj: 01-50-1-1141-12/23 od 12. travnja 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE****Članak 1.**

(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine - Sarajevo, u vidu finansijske potpore za rad zajednice.

Članak 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine - Sarajevo.

Članak 3.

(Izvjeste o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine - Sarajevo da dostavi izvješte o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Članak 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-1544-95/23

29. prosinca 2023. godine

Sarajevo

Član Predsjedništva BiH

Dr. Denis Bećirović, v. r.

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2023. godinu broj: 01-50-1-1141-12/23 od 12. aprila 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE****Član 1.**

(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM Jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine - Sarajevo, u vidu finansijske podrške za rad zajednice.

Član 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine - Sarajevo.

Član 3.

(Izvjesta o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine - Sarajevo da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-1544-95/23

29. decembra 2023. godine

Sarajevo

Član Predsjedništva BiH

Dr. Denis Bećirović, s. r.

1189

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2023. godinu broj 01-50-1-1141-12/23 od 12. aprila 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE****Član 1.**

(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM Srpsko-pravoslavnoj crkvenoj opštini Mostarska, u vidu finansijske podrške za obnovu Saborne crkve u Mostaru.

Član 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Srpsko-pravoslavne crkvene opštine Mostarska.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-1544-97/23

29. decembra 2023. godine

Sarajevo

Član Predsjedništva BiH

Dr. **Denis Bećirović**, s. r.

Na temelju članka 17. stavka (3) Zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i članka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće pričuve za 2023. godinu broj 01-50-1-1141-12/23 od 12. travnja 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRIČUVE**

Članak 1.

(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Udruženju slijepih i slabovidnih Pale, u vidu finansijske potpore za rad udruge i nabavu računarske opreme sa čitačima ekrana (softver koji tekst pretvara u glas).

Članak 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Udruženja slijepih i slabovidnih Pale.

Članak 3.

(Izvjешće o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Udruženje slijepih i slabovidnih Pale da dostavi izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Članak 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-1544-97/23

29. prosinca 2023. godine

Sarajevo

Član Predsjedništva BiH

Dr. **Denis Bećirović**, v. r.

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2023. godinu broj 01-50-1-1141-12/23 od 12. aprila 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE**

Član 1.

(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Udruženju slijepih i slabovidnih Pale, u vidu finansijske podrške za rad

udruženja i nabavku računarske opreme sa čitačima ekrana (softver koji tekst pretvara u glas).

Član 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Udruženja slijepih i slabovidnih Pale.

Član 3.

(Извјештај о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Удружење сlijepih и slabovidних Pale да достави извјештај о намјенском утрошку додијелjenih средстава.

Član 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Broj 02-16-1-1544-97/23

29. decembra 2023. godine

Sarajevo

Član Predsjedništva BiH

Dr. **Denis Bećirović**, s. r.

1191

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2023. godinu broj 01-50-1-1141-12/23 od 12. aprila 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

**ODLUKU
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE REZERVE**

Član 1.

(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM Nerminu Mehiću iz Zenice, u vidu finansijske podrške za liječenje izvan Bosne i Hercegovine.

Član 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Nermina Mehića.

Član 3.

(Извјештај о намјенском утрошку средстава)

Обавезује се Nermin Mehić да достави извјештај о намјенском утрошку додијелjenih средстава.

Član 4.

(Ступање на снагу)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-1544-98/23

29. decembra 2023. godine

Sarajevo

Član Predsjedništva BiH

Dr. **Denis Bećirović**, s. r.

Na temelju članka 17. stavka (3) Zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i članka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće pričuve za 2023. godinu broj 01-50-1-1141-12/23 od 12. travnja 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE

Чланак 1.

(Предмет одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно коришћење текуће буџетске причуве Прорачуна институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, у износу од 1.000,00 КМ Нермину Мехићу из Зенице, у виду финансијске потпоре за лијечење изван Босне и Херцеговине.

Чланак 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализирање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жио рачун Нермина Мехића.

Чланак 3.

(Извјешће о намјенском трошку средстава)

Обавезује се Нермин Мехић да достави извјешће о намјенском трошку додijелjenih средстава.

Чланак 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 02-16-1-1544-98/23

29. просина 2023. године

Сарајево

Члан Предсједништва БиХ

Др. **Денис Бећировић**, в. р.

На основу члана 17. став (3) Закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) и члана 4. став (1) и (2) Правилника о додјели средстава интервентне текуће резерве за 2023. годину број 01-50-1-1141-12/23 од 12. априла 2023. године, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Члан 1.

(Предмет одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно коришћење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, у износу од 1.000,00 КМ Нермину Мехићу из Зенице, у виду финансијске подршке за лијечење изван Босне и Херцеговине.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жио рачун Нермина Мехића.

Члан 3.

(Извјештај о намјенском трошку средстава)

Обавезује се Нермин Мехић да достави извјештај о намјенском трошку додijелjenih средстава.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 02-16-1-1544-98/23

29. децембра 2023. године

Сарајево

Члан Предсједништва БиХ

Др **Денис Бећировић**, с. р.

1192

На основу члана 17. став (3) Закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) и члана 4. став (1) и (2) Правилника о додјели средстава интервентне текуће резерве за 2023. годину број 01-50-1-1141-12/23 од 12. априла 2023. године, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Члан 1.

(Предмет одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно коришћење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, у износу од 4.000,00 КМ Удружењу грађана "Brize - Foča" из Добоја, у виду финансијске помоћи за рад удружења.

Члан 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жио рачун Удружења грађана "Brize - Foča".

Члан 3.

(Извјештај о намјенском трошку средстава)

Обавезује се Удружење грађана "Brize - Foča" да достави извјештај о намјенском трошку додijелjenih средстава.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 03-16-1-1544-92/23

22. децембра 2023. године

Сарајево

Предсједavajuћи

Џелко Комшић, с. р.

На основу члана 17. ставка (3) Закона о Прорачуну институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) и члана 4. ставка (1) и (2) Правилника о додјели средстава интервентне текуће причуве за 2023. годину број 01-50-1-1141-12/23 од 12. јуна 2023. године, члан Предсједништва Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE

Чланак 1.

(Предмет одлуке)

Одобравaju се средства за интервентно коришћење текуће буџетске причуве Прорачуна институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, у износу од 4.000,00 КМ Удружењу грађана "Brize - Foča" из Добоја, у виду финансијске помоћи за рад удруге.

Чланак 2.

(Надлежност за реализацију)

За реализирање ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на жио рачун Удружења грађана "Brize - Foča".

Чланак 3.

(Извјешће о намјенском трошку средстава)

Обавезује се Удружење грађана "Brize - Foča" да достави извјешће о намјенском трошку додijелjenih средстава.

На основу члана 17. став (3) Закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) и члана 4. став (1) и (2) Правилника о додјели средстава интервентне текуће резерве за 2023. годину број 01-

Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, у износу од 500,00 КМ Маријани Зарић из

Обавезује се Ново Мијовић да достави izvještaj o namjenском utrošku dodijeljenih sredstava.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 04-16-1-1544-93/23
26. децембра 2023. године
Сарајево

Српски члан
Предсједништва БиХ
Жељка Цвијановић, с. р.

**VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1196

На основу члана 10. став (2) Закона о Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) i члана 17. Закона о Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), на приједлог Министарства сигурности Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, на 30. сједници одржаној 27.11.2023. године, donijelo је

ODLUKU

**O DODJELI SREDSTAVA ZA GRANT
"OBILJEŽAVANJE 18. OKTOBRA, EVROPSKOG DANA
BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA"**

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

- (1) Овом одлуком додјелјују се средства за grant "Обилежјавање 18. октобра, Европског дана борбе против трговине људима" Фондацији "Lara" Бијелјина у износу 10.000,00 КМ.

- (2) Укупна raspoloživa средства за grant "Обилежјавање 18. октобра, Европског дана борбе против трговине људима", за 2023. годину износе 10.000,00 КМ, i додјелјују се из budžeta Министарства сигурности Bosne i Hercegovine за 2023. годину са позиције "Tekući grantovi".

Члан 2.

(Извјештај о утрошку средстава)

У складу са чланом 10. став (7) Закона о Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine за 2023. годину, корисник средстава из члана 1. став (1) ове одлуке дужан је извјештај о намјенском утрошку додјелjenih средстава према Прилогу 1 i Прилогу 2 који су саставни дио ове одлуке доставити Министарству сигурности Bosne i Hercegovine, у роковима propisanim чланом 22. Закона о finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13).

Члан 3.

(Realizacija Odluke)

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Министарство сигурности Bosne i Hercegovine.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења i објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

VM број 304/23
27. новембра 2023. године
Сарајево

Предсједavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, с. р.

PRILOG 1

Naziv realizatora javnog poziva	
Partnerske organizacije	
Lokacija i datum izvršenja projekta	
Datum podnošenja izvještaja	
Period za koji se izvještaj podnosi	
Odgovorna osoba	
Kontakt telefon	
E-mail	

Redni broj aktivnosti ¹	
Naziv aktivnosti	
Opis realizovanih aktivnosti	
Vremenski interval u kojem je projekat realizovan (navedite datum početka i završetka realizacije projekta)	
Cilj	
Ciljna grupa (korisnici projekta)	
Navedite ukupne kvantitativne rezultate projekta	
Napomena	

Mjesto i datum

Potpis ovlaštene osobe

M.P.

¹ Svi podaci u izvještaju moraju da odgovaraju podacima koji su dostavljeni u Prijedlogu projektnog budžeta.

PRILOG 2

Ukupni budžet projekta	
Iznos dodjeljenih sredstava od strane Ministarstva sigurnosti	
Ukupni iznos sufinansiranja	
Broj i datum računa	
Broj i naziv aktivnosti na koju se utrošak sredstava odnosi	
Naziv izvođača	
Opis utroška sredstava	
Korisnik sredstava	
Iznos u KM	
Prilog: (izvod iz banke, faktura, dnevnik blagajne, ugovor, uplatnica, račun i slično) kojim se dokazuje da su sredstva utrošena namjenski i na zakonit način	

Ja, dole potpisani(a) ovim potpisom potvrđujem da su sve informacije koje su date u izvještaju o realizaciji projekta tačne.

M.P.

Potpis ovlaštene osobe

Na temelju članka 10. stavak (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici održanoj 27.11.2023. godine, donijelo je

ODLUKU
O DODJELI SREDSTAVA ZA GRANT
"OBILJEŽAVANJE 18. LISTOPADA, EUROPSKOG
DANA BORBE PROTIV TRGOVANJA LJUDIMA"

Članak 1.
(Predmet Odluke)

- (1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva za grant "Obilježavanje 18. listopada, Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima", Fondaciji "Lara" Bijeljina u iznosu 10.000,00 KM.
- (2) Ukupna raspoloživa sredstva za grant "Obilježavanje 18. listopada, Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima", za 2023. godinu iznose 10.000,00 KM, i dodjeljuju se iz proračuna Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sa pozicije "Tekući grantovi".

Članak 2.

(Izvješće o utrošku sredstava)

U skladu sa člankom 10. stavak (7) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, korisnik sredstava iz članka 1. stavak (1) ove odluke dužan je izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava prema Privitku 1 i Privitku 2 koji su sastavni dio ove odluke dostaviti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, u rokovima propisanim člankom 22. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13).

Članak 3.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Članak 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 304/23
27. studenoga 2023. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

PRIVITAK 1

Naziv realizatora javnog poziva	
Partnerske organizacije	
Lokacija i datum izvršenja projekta	
Datum podnošenja izvješća	
Period za koji se izvješće podnosi	
Odgovorna osoba	
Kontakt telefon	
E-mail	

Redni broj aktivnosti ¹	
Naziv aktivnosti	
Opis realiziranih aktivnosti	
Vremenski interval u kojem je projekat realiziran (navedite datum početka i završetka realiziranja projekta)	
Cilj	
Ciljna grupa (korisnici projekta)	
Navedite ukupne kvantitativne rezultate projekta	
Napomena	

Mjesto i datum

Potpis ovlaštene osobe

M.P.

¹ Svi podaci u izvještaju moraju da odgovaraju podacima koji su dostavljeni u Prijedlogu projektnog proračuna.

PRIVITAK 2

Ukupni proračun projekta	
Iznos dodjeljenih sredstava od strane Ministarstva sigurnosti	
Ukupni iznos sufinanciranja	
Broj i datum računa	
Broj i naziv aktivnosti na koju se utrošak sredstava odnosi	
Naziv izvođača	
Opis utroška sredstava	
Korisnik sredstava	
Iznos u KM	
Prilog: (izvod iz banke, faktura, dnevnik blagajne, ugovor, uplatnica, račun i slično) kojim se dokazuje da su sredstva utrošena namjenski i na zakonit način	

Ja, dole potpisani(a) ovim potpisom potvrđujem da su sve informacije koje su date u izvješću o realizaciji projekta točne.

M.P.

Potpis ovlaštene osobe

На основу члана 10. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Министарства безбједности Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 30. сједници одржаној 27.11.2023. године, донио је

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ГРАНТ
"ОБИЉЕЖАВАЊЕ 18. ОКТОБРА, ЕВРОПСКОГ ДАНА
БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА"

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

- (1) Овом одлуком додјељују се средства за грант "Обиљежавање 18. октобра, Европског дана борбе против трговине људима", Фондацији "Лара" Бијељина у износу 10.000,00 КМ.
- (2) Укупна расположива средства за грант "Обиљежавање 18. октобра, Европског дана борбе против трговине људима", за 2023. годину износе 10.000,00 КМ, и додјељују се из буџета Министарства безбједности Босне и Херцеговине за 2023. годину са позиције "Текући грантови".

Члан 2.

(Извјештај о утрошку средстава)

У складу са чланом 10. став (7) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину, корисник средстава из члана 1. став (1) ове одлуке дужан је извјештај о намјенском утрошку додијељених средстава према Прилогу 1 и Прилогу 2 који су саставни дио ове одлуке доставити Министарству безбједности Босне и Херцеговине, у роковима прописаним чланом 22. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13).

Члан 3.

(Реализација Одлуке)

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине и Министарство безбједности Босне и Херцеговине.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 304/23
27. новембра 2023. године
Сарајево

Предсједавајућа
Савјета министара БиХ
Борјана Кришто, с. р.

ПРИЛОГ 1

Назив реализатора јавног позива	
Партнерске организације	
Локација и датум извршења пројекта	
Датум подношења извјештаја	
Период за који се извјештај подноси	
Одговорно лице	
Контакт телефон	
Е-маил	

Редни број активности ¹	
Назив активности	
Опис реализованих активности	
Временски интервал у којем је пројекат реализован (наведите датум почетка и завршетка реализације пројекта)	
Циљ	
Циљна група (корисници пројекта)	
Наведите укупне квантитативне резултате пројекта	
Напомена	

Мјесто и датум

Потпис овлаштеносг лица

М.П.

¹ Сви подаци у извјештају морају да одговарају подацима који су достављени у Приједлогу пројектног буџета.

ПРИЛОГ 2

Укупни буџет пројекта	
Износ додјељених средстава од стране Министарства безбједности	
Укупни износ суфинансирања	
Број и датум рачуна	
Број и назив активности на коју се утрошак средстава односи	
Назив извођача	
Опис утрошка средстава	
Корисник средстава	
Износ у КМ	
Прилог: (извод из банке, фактура, дневник благајне, уговор, уплатница, рачун и слично) којим се доказује да су средства утрошена намјенски и на законит начин	

Ја, доле потписани(а) овим потписом потврђујем да су све информације које су дате у извјештају о реализацији пројекта тачне.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

1197

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 27. novembra 2023. godine, donijelo je

**ODLUKU
O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH
PODATAKA**

Član 1.

(Predmet odluke)

Ovom odlukom formira se Interresorna radna grupa za izradu Nacrta zakona o zaštiti ličnih podataka (u daljem tekstu: Interresorna radna grupa).

Član 2.

(Sastav Interresorne radne grupe)

Interresornu radnu grupu iz člana 1. ove odluke čine tri predstavnika Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i po jedan predstavnik Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Član 3.

(Interresorna radna grupa)

- (1) Za članove Interresorne radne grupe imenuju se:
- a) predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine
 - 1) Ana Beus
 - 2) Nikola Ašanin
 - 3) Anda Kalem-Perić
 - b) predstavnik Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine
 - 1) Dijana Beribaka
 - c) predstavnik Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini
 - 1) Samira Čampara
 - d) predstavnik Direkcije za evropske integracije
 - 1) Nejra Hiroš
 - e) predstavnik Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine
 - 1) Suzana Minić
 - f) predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
 - 1) Kemo Sarač
- (2) Administrativno-tehničku podršku radu Interresorne radne grupe obavlja Enesa Mrkaljević iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 4.

(Zadatak Interresorne radne grupe)

Interresorna radna grupa dužna je da izradi Nacrt zakona o zaštiti ličnih podataka koji će biti usklađen s propisima Evropske unije i Vijeća Evrope, a u skladu s članom 79. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Član 5.

(Rok za izvršenje zadatka)

Interresorna radna grupa dužna je zadatak iz člana 4. ove odluke izvršiti u roku od 60 dana od dana imenovanja.

Član 6.

(Poslovnik o radu)

Interresorna radna grupa donosi Poslovnik o radu kojim reguliše način rada i odlučivanja i druga pitanja značajna za rad Interresorne radne grupe.

Član 7.

(Novčana nagrada)

Rukovodioci institucija Bosne i Hercegovine u ime kojih su imenovani članovi Interresorne radne grupe, mogu koristiti zakonske ovlasti isplate stimulacije na osnovu angažmana u radnoj grupi, na osnovu internog akta kojim se reguliše isplata novčane nagrade - stimulacije, u skladu s članom 27. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 80/10, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22) i odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu novčane nagrade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 8.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 306/23

27. novembra 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća

Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Na temelju članka 17. i članka 22. stavak 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 27. studenoga 2023. godine, donijelo je

**ODLUKU
O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA
IZRADU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH
PODATAKA**

Članak 1.

(Predmet odluke)

Ovom Odlukom formira se Interresorna radna skupina za izradu Nacrta zakona o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Interresorna radna skupina).

Članak 2.

(Sastav Interresorne radne skupine)

Interresornu radnu skupinu iz članka 1. ove Odluke čine tri predstavnika Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i po jedan predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Članak 3.

(Interresorna radna skupina)

- (1) Za članove Interresorne radne skupine imenuju se:
- a) predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine
 - 1) Ana Beus
 - 2) Nikola Ašanin
 - 3) Anda Kalem-Perić
 - b) predstavnik Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine
 - 1) Dijana Beribaka
 - c) predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
 - 1) Samira Čampara
 - d) predstavnik Direkcije za evropske integracije
 - 1) Nejra Hiroš
 - e) predstavnik Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine
 - 1) Suzana Minić

- f) predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
1) Kemo Sarač
- (2) Administrativno-tehničku potporu radu Interresorne radne skupine vrši Enesa Mrkaljević iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Članak 4.

(Zadatak Interresorne radne skupine)

Interresorna radna skupina dužna je izraditi Nacrt zakona o zaštiti osobnih podataka koji će biti usklađen s propisima Europske unije i Vijeća Europe, a sukladno članku 79. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Članak 5.

(Rok za izvršenje zadatka)

Interresorna radna skupina dužna je zadatak iz članka 4. ove Odluke izvršiti u roku od 60 dana od dana imenovanja.

Članak 6.

(Poslovnik o radu)

Interresorna radna skupina donosi Poslovnik o radu kojim regulira način rada i odlučivanja i druga pitanja značajna za rad Interresorne radne skupine.

Članak 7.

(Novčana nagrada)

Rukovoditelji institucija Bosne i Hercegovine u ime kojih su imenovani članovi Interresorne radne skupine, mogu koristiti zakonske ovlasti isplate stimulacije na temelju angažmana u radnoj skupini, na temelju internog akta kojim se regulira isplata novčane nagrade - stimulacije, u skladu s člankom 27. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 80/10, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22) i odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu novčane nagrade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine.

Članak 8.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 306/23
27. studenoga 2023. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 27. novembra 2023. godine, donio je

ОДЛУКУ

О ФОРМИРАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Члан 1.

(Предмет одлуке)

Овом одлуком формира се Интерресорна радна група за израду Нацрта закона о заштити личних података (у даљем тексту: Интерресорна радна група).

Члан 2.

(Састав Интерресорне радне групе)

Интерресорну радну групу из члана 1. ове одлуке чине три представника Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине и по један представник Агенције за заштиту

личних података у Босни и Херцеговини, Министарства правде Босне и Херцеговине, Дирекције за европске интеграције, Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине и Министарства за људска права и изbjеглице Босне и Херцеговине.

Члан 3.

(Интерресорна радна група)

- (1) За чланове Интерресорне радне групе именују се:

- а) представници Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине
1) Ана Беус
2) Никола Ашанин
3) Анђа Калем-Перић
- б) представник Министарства правде Босне и Херцеговине
1) Дијана Берибака
- ц) представник Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини
1) Самира Чампара
- д) представник Дирекције за европске интеграције
1) Нејра Хирош
- е) представник Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине
1) Сузана Минић
- ф) представник Министарства за људска права и изbjеглице Босне и Херцеговине
1) Кемо Сарач
- (2) Административно-техничку подршку раду Интерресорне радне групе обавља Енеса Мркаљевић из Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине.

Члан 4.

(Задатак Интерресорне радне групе)

Интерресорна радна група дужна је да изради Нацрт закона о заштити личних података који ће бити усклађен с прописима Европске уније и Савјета Европе, а у складу с чланом 79. Споразума о стабилизацији и придруживању.

Члан 5.

(Рок за извршење задатка)

Интерресорна радна група дужна је задатак из члана 4. ове одлуке да изврши у року од 60 дана од дана именовања.

Члан 6.

(Пословник о раду)

Интерресорна радна група доноси Пословник о раду којим регулише начин рада и одлучивања и друга питања значајна за рад Интерресорне радне групе.

Члан 7.

(Новчана награда)

Руководиоци институција Босне и Херцеговине у име којих су именовани чланови Интерресорне радне групе, могу користити законске овласти исплате стимулације на основу ангажмана у радној групи, на основу интерног акта којим се регулише исплата новчане награде - стимулације, у складу с чланом 27. Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 80/10, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 и 59/22) и одредбама Одлуке о оквирним критеријумима за исплату новчане награде запосленим у институцијама Босне и Херцеговине.

("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i član 13. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA" za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 57/23), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 20. decembra 2023. godine, donijelo je

ODLUKU
O RASPOREDU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA
"PROGRAMI ZA PRIPREMU PROJEKATA I
POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA SREDSTVA IZ
FONDA HORIZON EVROPA" ZA 2023. GODINU

Član 1.

(Predmet Odluke)

- (1) Ovom odlukom raspoređuju se sredstva iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA" za 2023. godinu u iznosu od 444.000 KM, sljedećim subjektima:

Red. br.	Naziv subjekta	Naziv projekta	Dodijeljeni iznos sredstva u KM
1.	Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak	Buka i održivost: Ka boljem okolišu i kvaliteti života	13.000
2.	UG "Krug" Udruga građana "Krug"	Individualna i kolektivna prava u pluralističkim demokracijama	18.000
3.	Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet	Farme budućnosti	19.700
4.	Sveučilišta u Mostaru, Medicinski fakultet	Unapređenje personalizirane dijagnostike i medicine	19.600
5.	Univerzitet u Istočnom Sarajevu	Jačanje kapaciteta za pripremu projekata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za učešće u programu Horizont Evropa	35.000
6.	Udruga za promicanje filozofije federalizma (UPFF)	Komparativna studija prakse i dostignuća uspješnih modela upravljanja razlikama i primjenjivost na BiH: primjer Belgije	15.000
7.	Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno - prehrambeni fakultet	Podrška implementaciji COST akcije RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control (exRna-PATH)	10.000
8.	Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno - prehrambeni fakultet	Zaštita okoliša kroz EU perspektivu	19.830
9.	Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu	Implementacija udružene europske istraživačke akcije: CA22136 - Pan-European Network of Green Deal agriculture and Forestry Earth Observation Science (PANGEOS)	10.000
10.	Udruga za održivi razvoj "UZOR"	Oснаživanje lokalnih zajednica putem finansijske pismenosti i inkluzija	8.000
11.	Javna ustanova Muzej Republike Srpske Banja Luka	Digitalno očuvanje i indeksiranje vizuelnih efemerida	25.000
12.	Prirodno - matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci	Podrška realizaciji COST akcije CA21160 Non-globular proteins in the era of Machine Learning u Bosni i Hercegovini (ML4NGPB&H)	10.000
13.	Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet	Stone monument ensembles and the climate change impact	24.900
14.	Univerzitet u Istočnom Sarajevu (OJ Tehnološki fakultet Zvornik)	Podrška aplikaciji i razvoju projekta "Izdvajanje dekarbonizovanog titana (Ti) iz ostataka proizvodnje aluminijuma i titana" "Decarbonized Titanium Recovery from Aluminium and Titanium Production Residues (EURO -TITAN) RESILIENT VALUE CHAINS 2023	19.900

		(HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01	
15.	Univerzitet u Banjoj Luci Tehnološki fakultet	Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)	20.000
16.	Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru	Promocije i jačanje učešća BiH partnera u HORIZON EUROPA. Klaster 4: Digital	24.980
17.	Univerzitet u Banjoj Luci, organizaciona jedinica Medicinski fakultet Banja Luka	Podrška pripremi ICU&CARE projekta za poziv HORIZON- WIDERA-2023- ACCESS-02-01	19.500
18.	Univerzitet u Banjoj Luci- organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka Banja Luka	Podrška učešću u COST akciji CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)	9.000
19.	Univerzitet u Sarajevu Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju	Closer to twinning	10.000
20.	Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini (GEN u BiH) Genetic Association in Bosnia and Herzegovina	Podrška "Biorepository O4B workshop" u okviru COST akcije CA18238	10.000
21.	Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci	Podrška za učešće istraživačkog tima BiH u COST akciji CA21169: Information, coding, and biological function: dynamics of life	10.000
22.	Univerzitet u Istočnom Sarajevu	Doprinos razvoju lakih konstrukcija kroz istraživanje zalijepljenih spojeva-RLK/IZS	10.000
23.	Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Građevinski fakultet	Priprema prijedloga projekta SMARTEEM za HORIZON EUROPA	24.930
24.	Udruženje "Centar za energiju, energetske efikasnost i okolinu"	Unapređenje procesa dekarbonizacije i cirkularne ekonomije industrijskog sektora Tuzlanskog kantona	9.000
25.	Univerzitet u Banjoj Luci-EURAXESS Servisni centar	Udruženje unapređenja naučno-istraživačkih kompetencija mladih istraživača u BiH	6.000
26.	Bosanskohercegovačko psihološko društvo	Rodne dimenzije ekstremističkih i radikalnih pokreta i udruženja u zapadnoj i jugoistočnoj Evropi (Podrška pripremi HORIZON EUROPA projekta DEMOCRACY)	14.000
27.	Udruženje za genetičko očuvanje bosanskohercegovačkih endemičnih i autohtonih resursa "GENOFOND"	Podizanje javne svijesti o genetičkom diverzitetu i njegovoj zaštiti kroz razvoj inovativnih nastavnih pomagala i. -"Geni na točkovima"	9.000
28.	Razvojna agencija Zavidovići DOO	HORIZONSUCCESS: Napredna PCM obuka za Horizon 2021 -2027	19.660

- (2) Ukupna raspoloživa sredstva za projekte u okviru tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA" za 2023. godinu iznose 444.000,00 KM i dodjeljuju se iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu s pozicije "Tekući transferi i grantovi".

Član 2.

(Izvjestaj o utrošku sredstava)

- (1) U skladu s članom 10. stav (7) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23), korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, prema Obrascu za narativni izvještaj (prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (prilog 6), a koji su dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA" za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 57/23) (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima).

- (2) U skladu s članom 16. stav (2) Odluke o kriterijima, korisnik sredstava dužan je Izvještaj o implementaciji dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.
- (3) Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.
- (4) Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu s važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.
- (5) Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.
- (6) Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaje u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana i u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje mu se apliciranje na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.
- (7) Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identifikovati.
- (8) Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od Ministarstva ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlaštenog tijela.
- (9) Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15% unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

Član 3.

(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)

- (1) S korisnicima sredstava Ministarstvo zaključuje ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA" za 2023. godinu (u daljem tekstu: ugovor).
- (2) Prije zaključivanja ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju (email-om i telefonski) o Odluci o dodjeli sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EVROPA" za 2023. godinu te se od njih traži da dostave u roku od 7 dana:
- a) revidirani Plan utroška u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani Plan utroška projekta postaje dio ugovora i isti mora biti potpisan od korisnika sredstava i ovjeren pečatom korisnika sredstava. Pri sačinjavanju revidiranog Plana utroška dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija;
- b) obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta i isti se unose u ugovor.
- (3) Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz ovog člana, gubi pravo na korištenje sredstava.

Član 4.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 319/23
20. decembra 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23), članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 13. stavka (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA" za 2023. ("Službeni glasnik BiH", broj 57/23), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 20. prosinca 2023., donijelo je

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "PROGRAMI ZA PRIPREMU PROJEKATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA SREDSTVA IZ FONDA HORIZON EUROPA" ZA 2023. GODINU

Članak 1.

(Predmet Odluke)

- (1) Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA" za 2023. u iznosu od 444.000 KM, sljedećim subjektima:

Red. br.	Naziv subjekta	Naziv projekta	Dodijeljeni iznos sredstva u KM
1.	Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak	Buka i održivost: Ka boljem okolišu i kvaliteti života	13.000
2.	UG "Krug" Udruga građana "Krug"	Individualna i kolektivna prava u pluralističkim demokracijama	18.000
3.	Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet	Farme budućnosti	19.700
4.	Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet	Unapređenje personalizirane dijagnostike i medicine	19.600
5.	Univerzitet u Istočnom Sarajevu	Jačanje kapaciteta za pripremu projekata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za učešće u programu Horizon Europa	35.000
6.	Udruga za promicanje filozofije federalizma (UPFF)	Komparativna studija prakse i dostignuća uspješnih modela upravljanja razlikama i primjenjivost na BiH: primjer Belgije	15.000
7.	Univerzitet u Sarajevu	Podrška implementaciji COST akciji RNA communication across kingdoms: new	10.000

	Poljoprivredno - prehrambeni fakultet	mechanisms and strategies in pathogen control (exRNA-PATH)	
8.	Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno - prehrambeni fakultet	Zaštita okoliša kroz EU perspektivu	19.830
9.	Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu	Implementacija udružene europske istraživačke akcije: CA22136 - Pan-European Network of Green Deal agriculture and Forestry Earth Observation Science (PANGEOS)	10.000
10.	Udruga za održivi razvoj "UZOR"	Osnaživanje lokalnih zajednica putem finansijske pismenosti i inkluzija	8.000
11.	Javna ustanova Muzeji Republike Srpske Banja Luka	Digitalno očuvanje i indeksiranje vizuelnih efemerida	25.000
12.	Prirodno - matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci	Podrška realizaciji COST akcije CA21160 Non-globular proteins in the era of Machine Learning u Bosni i Hercegovini (ML4NGPB&H)	10.000
13.	Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet	Stone monument ensembles and the climate change impact	24.900
14.	Univerzitet u Istočnom Sarajevu (OJ Tehnološki fakultet Zvornik)	Podrška aplikaciji i razvoju projekta "Izdvajanje dekarbonizovanog titana (Ti) iz ostataka proizvodnje aluminijuma i titana" "Decarbonized Titanium Recovery from Aluminium and Titanium Production Residues (EURO -TITAN) RESILIENT VALUE CHAINS 2023 (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01	19.900
15.	Univerzitet u Banjoj Luci Tehnološki fakultet	Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)	20.000
16.	Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru	Promocije i jačanje učešća BiH partnera u HORIZON EUROPA. Klaster 4:Digital	24.980
17.	Univerzitet u Banjoj Luci ,organizaciona jedinica Medicinski fakultet Banja Luka	Podrška pripremi ICU&CARE projekta za poziv HORIZON- WIDERA-2023- ACCESS-02-01	19.500
18.	Univerzitet u Banjoj Luci- organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka Banja Luka	Podrška učešću u COST akciji CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)	9.000
19.	Univerzitet u Sarajevu Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju	Closer to twinning	10.000
20.	Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini (GEN u BiH) Genetic Association in Bosnia and Herzegovina	Podrška "Biorepository O4B workshop" u okviru COST akcije CA18238	10.000
21.	Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci	Podrška za učešće istraživačkog tima BiH u COST akciji CA21169: Information, coding, and biological function: dynamics of life	10.000
22.	Univerzitet u Istočnom	Doprinos razvoju lakih konstrukcija kroz	10.000

	Sarajevu	istraživanje zalijepljenih spojeva-RLK/IZS	
23.	Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru Građevinski fakultet	Priprema prijedloga projekta SMARTEEM za HORIZON EUROPA	24.930
24.	Udruženje "Centar za energiju,energets ku efikasnost i okolinu"	Unapređenje procesa dekarbonizacije i cirkularne ekonomije industrijskog sektora Tuzlanskog kantona	9.000
25.	Univerzitet u Banjoj Luci- EURAXESS Servisni centar	Udruženje unapređenja naučno-istraživačkih kompetencija mladih istraživača u BiH	6.000
26.	Bosanskohercegovačko psihološko društvo	Rodne dimenzije ekstremističkih i radikalnih pokreta i udruženja u zapadnoj i jugoistočnoj Europi (Podrška pripremi HORIZON EUROPA projekta DEMOCRACY)	14.000
27.	Udruženje za genetičko očuvanje bosanskohercegovačkih endemičnih i autohtonih resursa "GENOFOND"	Podizanje javne svijesti o genetičkom diverzitetu i njegovoj zaštiti kroz razvoj inovativnih nastavnih pomagala i. -"Geni na točkovima"	9.000
28.	Razvojna agencija Zavidovići DOO	HORIZONSUCCESS: Napredna PCM obuka za Horizon 2021 -2027	19.660

- (2) Ukupna raspoloživa sredstva za projekte u okviru tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA" za 2023. iznose 444.000,00 KM i dodjeljuju se iz proračuna Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. s pozicije "Tekući transferi i grantovi".

Članak 2.

(Izvješće o utrošku sredstava)

- (1) U skladu s člankom 10. stavak (7) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23), korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava, prema Obrascu za narativno izvješće (privitak 5) i Obrascu za financijsko izvješće (privitak 6), a koji su dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA" za 2023. ("Službeni glasnik BiH", broj 57/23) (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima).
- (2) U skladu s člankom 16. stavak (2) Odluke o kriterijima, korisnik sredstava dužan je Izvješće o implementaciji dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.
- (3) Korisnik sredstava koji podliježe obvezi dostavljanja nalaza neovisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativno i financijsko izvješće.
- (4) Financijsko izvješće obvezno sadrži preslike originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu s važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje. Narativno izvješće sadrži fotografije, izvješća medija, zapisnike i slično.
- (5) Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i izvješće

neovisne revizije prema odredbama iz članka 17. Odluke o kriterijima.

- (6) Ako korisnik sredstava ne dostavi izvješća u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog članka i u skladu s odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje mu se apliciranje na natječajе koje raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.
- (7) Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.
- (8) Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od Ministarstva ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlaštenog tijela.
- (9) Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih proračunskih linija bez posebne suglasnosti Ministarstva, što posebice navodi u izvješću s obrazloženjem.

Članak 3.

(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)

- (1) S korisnicima sredstava Ministarstvo zaključuje ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava iz tekućег гранта "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata за средства из фонда HORIZON EUROPA" за 2023. (u daljnjem tekstu: ugovor).
- (2) Prije zaključivanja ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju (email-om i telefonski) o Odluci o dodjeli sredstava из tekućег гранта "Programi за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда HORIZON EUROPA" за 2023. те се од њих тражи да доставе у року од 7 дана:
 - a) ревидирани План утрошка у складу с одобреним средствима и у складу с буџетом у оквиру апликације достављене на јавни конкурс. Ревидирани План утрошка пројекта постаје дио уговора и исти мора бити потписан од корисника средстава и овјерен печатом корисника средстава. При саčinjавања ревидираног Плана утрошка дозвољено је мијењање износа по буџетским линијама, али не и мијењање прораčунских линија
 - b) обавијест о точном термину почетка и завршетка пројекта и исти се уносе у уговор.
- (3) Ако корисник средстава не прихвати увјете прописане уговором из овог чланка, губи право на коришћење средстава.

Članak 4.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Članak 5.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se на интернетској страници Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине и у "Службеном гласнику БиХ".

VM broj 319/23
20. prosinca 2023. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

На основу члана 10. став (1) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23), члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члан 13. став (1) Оdlуке о критеријумима за додјелу средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНТ ЕВРОПА" за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 57/23), на приједлог Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 33. сједници, одржаној 20. децембра 2023. године, донио је

ОДЛУКУ

О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕГ ГРАНТА "ПРОГРАМИ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКТА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КАНДИДАТА ЗА СРЕДСТВА ИЗ ФОНДА ХОРИЗОНТ ЕВРОПА" ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

- (1) Овом одлуком распоређују се средства из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНТ ЕВРОПА" за 2023. годину у износу од 444.000 КМ, следећим субјектима:

Ред. бр.	Назив субјекта	Назив пројекта	Додијелени износ средстава у КМ
1.	Висока школа "ЦЕПС-Центар за пословне студије" Кисељак	Бука и одрживост: Ка бољем околишу и квалитети живота	13.000
2.	УГ "Круг" Удруга грађана "Круг"	Индивидуална и колективна права у плуралистичким демократијама	18.000
3.	Свеучилиште у Мостару, Агрономски и прехранбено-технолошки факултет	Фарме будућности	19.700
4.	Свеучилишта у Мостару, Медицински факултет	Унапређење персонализоване дијагностике и медицине	19.600
5.	Универзитет у Источној Сарајеву	Јачање капацитета за припрему пројеката на Универзитету у Источној Сарајеву за учешће у програму Хоризонт Европа	35.000
6.	Удруга за промицање филозофије федерализма (УПФФ)	Компаративна студија праксе и достигнућа успешних модела управљања разликама и примјењивост на БиХ: примјер Белгије	15.000
7.	Универзитет у Сарајеву Пољопривредно - прехранбени факултет	Поддршка имплементацији КОСТ акције <i>RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control (exRna-PATH)</i>	10.000
8.	Универзитет у Сарајеву Пољопривредно - прехранбени факултет	Заштита околиша кроз ЕУ перспективу	19.830
9.	Шумарски факултет Универзитета у Сарајеву	Имплементација удружене европске истраживачке акције: <i>CA22136 - Pan-European Network of Green Deal agriculture and Forestry Earth Observation Science (PANGEOS)</i>	10.000
10.	Удруга за одрживи развој "УЗОР"	Оснаживање локалних заједница путем финансијске писмености и инклузија	8.000
11.	Јавна установа	Дигитално очување и индексирање	25.000

	Музеј Републике Српске Бања Лука	визуелних ефемерид	
12.	Природно - математички факултет, Универзитет у Бањој Луци	Поддршка реализацији КОСТ акције <i>CA21160 Non-globular proteins in the era of Machine Learning u Bosni i Hercegovini (MLANGPB&H)</i>	10.000
13.	Универзитет у Сарајеву – Природно - математички факултет	<i>Stone monument ensembles and the climate change impact</i>	24.900
14.	Универзитет у Источно Сарајеву (ОЈ Технолошки факултет Зворник)	Поддршка апликацији и развоју пројекта "Издавање декарбонизованог титана (Ti) из остатака производње алуминијума и титана <i>"Decarbonized Titanium Recovery from Aluminium and Titanium Production Residues (EURO-TITAN) RESILIENT VALUE CHAINS 2023 (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01</i>	19.900
15.	Универзитет у Бањој Луци Технолошки факултет	Електрохемијски третман отпадних вода које садрже хром (ВИ)	20.000
16.	Универзитет Џемал Биједић у Мостару	Промоције и јачање учешћа БиХ партнера у ХОРИЗОН ЕУРОПА. Кластер 4:Дигитал	24.980
17.	Универзитет у Бањој Луци организациона јединица Медицински факултет Бања Лука	Поддршка припреми КОСТ акције <i>CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)</i>	19.500
18.	Универзитет у Бањој Луци организациона јединица Факултет политичких наука Бања Лука	Поддршка учешћу у С КОСТ акцији <i>CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)</i>	9.000
19.	Универзитет у Сарајеву Институт за генетичко инжењерство и биотехнологију	<i>Closer to twinning</i>	10.000
20.	Удружење генетичара у Босни и Херцеговини (ГЕН у БиХ) Genetic Association in Bosnia and Herzegovina	Поддршка <i>"Biorepository O4B workshop" u okviru COST акције CA18238</i>	10.000
21.	Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци	Поддршка за учешће истраживачког тима БиХ у КОСТ акцији <i>CA21169: Information, coding, and biological function: dynamics of life</i>	10.000
22.	Универзитет у Источно Сарајеву	Допринос развоју лакних конструкција кроз истраживање залијеplених спојева-РЛК/ИЗС	10.000
23.	Универзитет "Џемал Биједић" у Мостару Грађевински факултет	Припрема приједлога пројекта СМАРТЕЕМ за ХОРИЗОН ЕВРОПА	24.930
24.	Удружење "Центар за енергију, енергетску ефикасност и околину"	Унапређење процеса декарбонизације и циркуларне економије индустријског сектора Тузланског кантона	9.000
25.	Универзитет у Бањој Луци-EURAXESS Сервисни центар	Удружење унапређења научно-истраживачких компетенција младих истраживача у БиХ	6.000
26.	Босанскохерцеговачко психолошко друштво	Родне димензије екстремистичких и радикалних покрета и удружења у западној и југоисточној Европи (Поддршка припреми ХОРИЗОН ЕУРОПА пројекта	14.000

	Удружење за генетичко очување босанскохерцеговачких ендемичних и аутохтоних ресурса "ГЕНОФОНД"	DEMOCRACY)	
27.	Подизање јавне свијести о генетичком диверзитету и његовој заштити кроз развој иновативних наставних помагала и. -"Гени на точковима"		9.000
28.	Развојна агенција Завидовићи ДОО	HORIZONSUCCESS: Напредна РСМ обука за Хоризон 2021 -2027	19.660

- (2) Укупна расположива средства за пројекте у оквиру текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНТ ЕВРОПА" за 2023. годину износе 444.000,00 КМ и додјељују се из буџета Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство) за 2023. годину с позиције "Текући трансфери и грантови".

Члан 2.

(Извјештај о утрошку средстава)

- (1) У складу с чланом 10. став (7) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 22/23), корисници средстава дужни су Министарству доставити извјештаје о намјенском утрошку средстава, према Обрасцу за наративни извјештај (прилог 5) и Обрасцу за финансијски извјештај (прилог 6), а који су дио Одлуке о критеријумима за додјелу средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда ХОРИЗОНТ ЕВРОПА" за 2023. годину ("Службени гласник БиХ", број 57/23) (у даљем тексту: Одлука о критеријумима).
- (2) У складу с чланом 16. став (2) Одлуке о критеријумима, корисник средстава дужан је Извјештај о имплементацији доставити најкасније у року од 30 дана од дана завршетка пројекта.
- (3) Корисник средстава који подлијеже обавези достављања налаза независне ревизије исти доставља уз попуњене и властитим печатом овјерене обрасце за наративни и финансијски извјештај.
- (4) Финансијски извјештај обавезно садржи копије оригиналних фискалних и осталих прописаних рачуноводствених исправа за све трошкове настале по одобреном пројекту у складу с важећим законским прописима који регулишу ову област. Наративни извјештај садржи фотографије, извјештаје медија, записнике и слично.
- (5) Корисници средстава којима су додијељена средства у износу од 20.000,00 КМ и више дужни су доставити и извјештај независне ревизије према одредбама из члана 17. Одлуке о критеријумима.
- (6) Ако корисник средстава не достави извјештаје у складу са ст. (1), (2), (3), (4) и (5) овог члана и у складу са одредбама Одлуке о критеријумима, Министарство ће затражити поврат цјелокупног износа дозначених средстава на Јединствени рачун трезора Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана када Министарство писаним путем то од њега затражи, у супротном покренуће се поступак пред надлежним тијелом против апликанта који није оправдао дозначена средства и забрањује му се аплицирање на конкурсе које расписује Министарство у периоду од три године.
- (7) Корисник средстава је дужан да води одвојену и прецизну финансијску документацију, тако да се сва плаћања и трошкови начињени према одобреном пројекту лако могу идентификовати.

Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Temeljem članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi sa člankom 7.1. Sporazuma o raskidu koji se odnosi na Ugovor o utemeljenju i financiranju od 27. veljače 2006. godine (s povremenim izmjenama i dopunama) Europski fond za Bosnu i Hercegovinu ("EFBH") - Program stambenog kreditiranja, Program kreditiranja malih i srednjih poduzeća između Bosne i Hercegovine koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ("BiH") i KfW-a potpisanog 11. prosinca 2023. godine u Sarajevu, Frankfurt na Majni (KfW) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 34. sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU KOJIM JE UPRAVLJALA RAZVOJNA BANKA NJEMAČKE (KfW)

Članak 1.

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom se prihvaćaju odredbe Sporazuma o prestanku Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu te utvrđuje namjena i način korištenja sredstava koja će biti doznačena Bosni i Hercegovini nakon prestanka upravljanja od strane Razvojne banke Njemačke (u daljnjem tekstu: KfW) 31.12.2023. godine.

Članak 2.

(Iznos sredstava i dinamika doznaka)

- (1) Preuzimaju se novčana sredstva i buduća potraživanja koja predstavljaju udio Bosne i Hercegovine u Europskom fondu za Bosnu i Hercegovinu od KfW u ukupnom iznosu 39.000.000,00 eura.
- (2) Sredstva iz stavka (1) ovog članka Bosna i Hercegovina će sukcesivno primati od KfW-a, do kraja 2025. godine na račun Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine koji je otvoren kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, sukladno prilivu otplata po kreditnim linijama koje je KfW prethodno plasirao kod domaćih finansijskih institucija prema sljedećem orijentacijskim rasporedom:
 - a) 31. prosinca 2023. godine 24.000.000,00 eura;
 - b) 30. lipnja 2024. godine 5.500.000,00 eura;
 - c) 31. prosinca 2024. godine 4.000.000,00 eura;
 - d) 30. lipnja 2025. godine 3.000.000,00 eura;
 - e) 31. prosinca 2025. godine 2.500.000,00 eura.
- (3) Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Centralna banka Bosne i Hercegovine razmijenit će nužne informacije radi utvrđivanja točnog iznosa ostvarenog priliva sredstava iz stavka (2) ovog članka.

Članak 3.

(Namjena sredstava i omjer raspodjele)

- (1) Sredstva iz članka 2. ove odluke stavit će se na raspolaganje nadležnim entitetskim i županijskim institucijama i institucijama Brčko Distrikta za projekte energetske učinkovitosti u javnim objektima sukladno uvjetima KfW-a.
- (2) Sredstva iz članka 2. stavka (2) ove Odluke će biti stavljena na raspolaganje ovlaštenim institucijama i to u omjeru:
 - a) 61,5% za Federaciju Bosne i Hercegovine;
 - b) 37,5% za Republiku Srpsku;
 - c) 1% za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.
- (3) Sredstva iz stavka (2) točka a) ovog članka dijele se na način da se 50% raspoređuje Federaciji Bosne i Hercegovine, a 50% na deset županija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Članak 4.

(Obveze Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine)

Zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da poduzme sve potrebne operativne aktivnosti iz

svoje nadležnosti u proceduri realizacije dodijeljenih ugovornih nadležnosti i novčanih transfera.

Članak 5.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH."

VM broj 324/23
28. prosinca 2023. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 7.1. Sporazuma o raskidu koji se odnosi na Ugovor o osnivaњу i finansiranju od 27. februara 2006. godine (с повременим измјенама и допунама) Европски фонд за Босну и Херцеговину (ЕФБХ) - Програм стамбеног кредитирања, Програм кредитирања малих и средњих предузећа између Босне и Херцеговине коју представља Савјет министара Босне и Херцеговине (БиХ) и КфВ-а потписаног 11. децембра 2023. године у Сарајеву, Франкфурт на Мајни (КфВ) Савјет министара Босне и Херцеговине на 34. сједници одржаној 28. децембра 2023. године, донио је

ОДЛУКУ

O KORIŠĆENJU SREDSTAVA EUROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU KOJIM JE UPRAVLJALA RAZVOJNA BANKA NJEMAČKE (KfW)

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Овом одлуком се прихватају одредбе Споразума о престанку Европског фонда за Босну и Херцеговину те утврђују намјена и начин коришћења средстава која ће бити дозначена Босни и Херцеговини након престанка управљања од стране Развојне банке Нјемачке (у даљњем тексту: КфВ) 31.12.2023. године.

Члан 2.

(Износ средстава и динамика дознака)

- (1) Преузимају се новчана средства и будућа потраживања која представљају учешће Босне и Херцеговине у Европском фонду за Босну и Херцеговину од КфВ у укупном износу 39.000.000,00 евра.
- (2) Средства из става (1) овог члана Босна и Херцеговина ће sukcesivno primati od KfW-a, do kraja 2025. године на рачун Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине који је отворен код Централне банке Босне и Херцеговине, у складу са приливом отплата по кредитним линијама које је КфВ претходно пласирао код домаћих финансијских институција према следећем оријентационом распореду:
 - a) 31. децембра 2023. године 24.000.000,00 евра;
 - b) 30. јуна 2024. године 5.500.000,00 евра;
 - c) 31. децембра 2024. године 4.000.000,00 евра;
 - d) 30. јуна 2025. године 3.000.000,00 евра;
 - e) 31. децембра 2025. године 2.500.000,00 евра;
- (3) Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине и Централна банка Босне и Херцеговине размијениће неопходне информације ради утврђивања тачног износа оствареног прилива средстава из става (2) овог члана.

Члан 3.

(Намјена средстава и омјер расподеле)

- (1) Средства из члана 2. ове одлуке ставиће се на располагање надлежним ентитетским и кантоналним

- институцијама и институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за пројекте енергетске ефикасности у јавним објектима у складу са условима КфВ-а.
- (2) Средства из члана 2. става (2) ове одлуке ће бити стављена на располагање овлашћеним институцијама и то у омјеру:
- а) 61,5% за Федерацију Босне и Херцеговине;
 - б) 37,5% за Републику Српску;
 - ц) 1% за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине.
- (3) Средства из става (2) тачка а) овог члана дијеле се на начин да се 50% распоређује Федерацији Босне и Херцеговине, а 50% на десет кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 4.

(Обавезе Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине)

Задужује се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да предузме све потребне оперативне активности из своје надлежности у процедури реализације додијелених уговорних надлежности и новчаних трансфера.

Члан 5.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ."

СМ број 324/23
28. децембра 2023. године
Сарајево

Предсједавајућа
Савјета министара БиХ
Борјана Кришто, с. р.

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

1201

На основу члана 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17) и Закључка Вјећа министара Босне и Херцеговине са 31. сједнице, одржане 07.12.2023. године, министар ванjsке трговине и економских односа Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU

O PONIŠTENJU KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Одлуком о поништењу Конкурса за избор и именовање три члана Вјећа за државну помоћ Босне и Херцеговине, расписаном у складу са чланом 7. став (1) тачка а) Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 10/12 и 39/20) и члана 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Вјећа министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 07/03), објављеном у "Службеном гласнику БиХ", веб-страници Министарства, дневним новинама: Независне новине, Ослобођење и Већерњи лист, дана 11.04.2023. године и "Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ", дана 14.04.2023. године, поништава се предметни конкурс у cjелости.

Члан 2.

(Утврђене обавезе)

Овом одлуком обавезује се Одсјек за кадровске послове Сектора за правне и опће послове да предметну одлуку достави Комисији за избор и именовање три члана Вјећа за државну помоћ Босне и Херцеговине.

Члан 3.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се "Службеном гласнику БиХ", "Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ", веб-страници Министарства, дневним новинама: Независне новине, Ослобођење и Већерњи лист.

Број 11-2-34-3737-7/23
20. децембра 2023. године
Сарајево

Министар
Сташа Кошарас, с. р.

На temelju члана 61. ставак (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17) и Закључка Вјећа министара Босне и Херцеговине са 31. сједнице, одржане 07.12.2023. године, министар ванjsке трговине и економских односа Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU

O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA ODABIR I IMENOVANJE TRI ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU POTPORU BOSNE I HERCEGOVINE

Чланак 1.

(Предмет Одлуке)

Одлуком о поништењу Натјецаја за одабир и именовање три члана Вјећа за државну потпору Босне и Херцеговине, расписаним суkladно чланку 7. ставак (1) тачка а) Закона о sustavu државне потпоре у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 10/12 и 39/20) и члана 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Вјећа министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 07/03), објављеном у "Службеном гласнику БиХ", веб-страници Министарства, дневним новинама: Независне новине, Ослобођење и Већерњи лист, дана 11.04.2023. године и "Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ", дана 14.04.2023. године, поништава се предметни натјецај у cjелости.

Чланак 2.

(Утврђене обвезе)

Овом одлуком обвезује се Одјел за кадровске послове Сектора за правне и опће послове да предметну одлуку достави Повјеренству за одабир и именовање три члана Вјећа за државну потпору Босне и Херцеговине.

Чланак 3.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се "Службеном гласнику БиХ", "Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ", веб-страници Министарства, дневним новинама: Независне новине, Ослобођење и Већерњи лист.

Број 11-2-34-3737-7/23
20. проsinца 2023. године
Сарајево

Министар
Сташа Кошарас, в. р.

На основу члана 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17) и Закључка Савјета министара Босне и Херцеговине са 31. сједнице, одржане 07.12.2023. године, министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине доноси

**ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА ДРЖАВНУ
ПОМОЋ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

Члан 1.
(Предмет Одлуке)

Одлуком о поништењу Конкурса за избор и именовање три члана Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине, расписаном у складу са чланом 7. став (1) тачка а) Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 10/12 и 39/20) и члана 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 07/03), објављеном у "Службеном гласнику БиХ", интернет страници Министарства, дневним новинама: Независне новине, Ослобођење и Вечерњи лист, дана 11.04.2023. године и "Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ", дана 14.04.2023. године, поништава се предметни конкурс у потпуности.

Члан 2.
(Утврђене обавезе)

Овом одлуком обавезује се Одсек за кадровске послове Сектора за правне и опште послове да предметну одлуку достави Комисији за избор и именовање три члана Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине.

Члан 3.
(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се "Службеном гласнику БиХ", "Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ", интернет страници Министарства, дневним новинама: Независне новине, Ослобођење и Вечерњи лист.

Број 11-2-34-3737-7/23
20. децембра 2023. године
Сарајево

Министар
Сташа Кошарац, с. р.
(SI-1976/23-G)

**REGULATORNA AGENCIJA ZA
KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1202**

На основу члана 40. став 1, члана 3. став 3. тачка а) и б) и став 4. тачка е), члана 30, 32. и 37. став 1. тачка б) и с) Закона о комуникацијама ("Службени гласник БиХ", бр. 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12) и члана 4. став (3) Правила 90/2018 о pružanju услуга управљања електронским комуникацијским мрежама у дигиталној земаљској радиодифузији ("Службени гласник БиХ", број 92/18), генерални директор Регулаторне агенције за комуникације доноси

**ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ
ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ
СПЕКТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОНСКОМ КОМУНИКАЦИЈСКОМ МРЕЖОМ У
ДИГИТАЛНОЈ ЗЕМАЉСКОЈ РАДИОДИФУЗИЈИ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ – MULTIPLEKS C**

Члан 1.

Одобрава се расписивање Јавног позива за додјелу Дозvole за коришћење радиофреквенцијског спектра за пружање услуге управљања електронском комуникацијском мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у Босни и Херцеговини - MULTIPLEKS C (у даљем тексту: Доzvola) у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (у даљем тексту: Јавни позив).

Члан 2.

- (1) Јавни позив ће се спровести у складу са одредбама Правила 90/2018 о пружању услуга управљања електронским комуникацијским мрежама у дигиталној земаљској радиодифузији ("Службени гласник БиХ", број 92/18).
- (2) Јавни позив ће садржавати услове и рокове за подношење захтјева за учеће и критерије који ће се користити у процесу доношења одлука.

Члан 3.

- (3) Агенција ће најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке објавити Јавни позив у "Службеном гласнику БиХ", као и на званичној интернетској страници Агенције www.rak.ba, а у дневним новинама Обавјештење о расписивању јавног позива на начин доступан најширој јавности.
- (4) Генерални директор Агенције ће посебном Одлуком именовати Комисију за спровођење Јавног позива за додјелу Доzvole за коришћење радиофреквенцијског спектра за пружање услуге управљања електронском комуникацијском мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у Босни и Херцеговини - MULTIPLEKS C (у даљем тексту: Комисија), те утврдити задатке Комисије.
- (5) На основу резултата проведеног поступка Јавног позива, Агенција ће додјелити Доzволу подносиоцу захтјева који испуњава услове и буде најбоље рангиран на основу прописаних критерија.

Члан 4.

- (6) Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
- (7) Даном ступања на снагу ове Одлуке иста ће се објавити и на званичној интернетској страници Агенције, www.rak.ba.

Број 01-29-4-2275-1/23

26. децембра 2023. године
Сарајево

Генерални директор
Драшко Милиновић, с. р.

На основу члана 40. ставак 1, члана 3. ставак 3. тачка а) и б) и ставак 4. тачка е), члана 30, 32. и 37. ставак 1. тачка б) и с) Закона о комуникацијама ("Службени гласник БиХ", бр. 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12) и члана 4. ставак (3) Правила 90/2018 о пружању услуга управљања електронским комуникацијским мрежама у дигиталној земаљској радиодифузији ("Службени гласник БиХ", број 92/18), генерални директор Регулаторне агенције за комуникације доноси

**ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ
ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ
СПЕКТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОНИЧКОМ КОМУНИКАЦИЈСКОМ МРЕЖОМ У
ДИГИТАЛНОЈ ЗЕМАЉСКОЈ РАДИОДИФУЗИЈИ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ – MULTIPLEKS C**

Чланак 1.

Одобрава се расписивање Јавног позива за додјелу Доzvole за коришћење радиофреквенцијског спектра за пружање услуге управљања електронском комуникацијском мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у Босни и Херцеговини - MULTIPLEKS C (у даљем тексту: Доzvola) у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (у даљем тексту: Јавни позив).

Чланак 2.

- (1) Јавни позив ће се спровести у складу са одредбама Правила 90/2018 о пружању услуга управљања електронским комуникацијским мрежама у дигиталној земаљској радиодифузији ("Службени гласник БиХ", број 92/18).

- (2) Јавни позив ће садржавати увјете и рокове за подношење захтјева за судјеловање и критерије који ће се користити у процесу доношења одлука.

Чланак 3.

- (3) Агенција ће најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке објавити Јавни позив у "Службеном гласнику БиХ", као и на званичној интернетској страници Агенције www.rak.ba, а у дневним новинама обавијест о расписивању Јавног позива на начин доступан најширој јавности.
- (4) Генерални директор Агенције ће посебном Одлуком именовати Комисију за provedбу Јавног позива за додјелу Дозволе за кориштење радиофреквенцијског спектра за пружање услуге управљања електронском комуникационом мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у Босни и Херцеговини - МУЛТИПЛЕКС Ц (у даљем тексту: Комисија), те утврдити задатке Комисије.
- (5) На основу резултата provedеног поступка Јавног позива, Агенција ће додјелити Дозволу подносиоцу захтјева који испуњава увјете и буде најбоље рангиран на основу прописаних критерија.

Чланак 4.

- (6) Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
- (7) Даном ступања на снагу ове Одлуке иста ће се објавити и на званичној интернетској страници Агенције, www.rak.ba.

Број 01-29-4-2275-1/23

26. просинца 2023. године
Сарајево

Генерални директор
Драшко Милиновић, в. г.

На основу члана 40. став 1, члана 3. став 3. тачка а) и б) и став 4. тачка е), члана 30, 32. и 37. став 1. тачка б) и ц) Закона о комуникацијама ("Службени гласник БиХ", бр. 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12) и члана 4. став (3) Правила 90/2018 о пружању услуга управљања електронским комуникационим мрежама у дигиталној земаљској радиодифузији ("Службени гласник БиХ", број 92/18), генерални директор Регулаторне агенције за комуникације доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА ЕЛЕКТРОНСКОМ КОМУНИКАЦИОНОМ МРЕЖОМ У ДИГИТАЛНОЈ ЗЕМАЉСКОЈ РАДИОДИФУЗИЈИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ – МУЛТИПЛЕКС Ц

Члан 1.

Одобрава се расписивање Јавног позива за додјелу Дозволе за кориштење радиофреквенцијског спектра за пружање услуге управљања електронском комуникационом мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у Босни и Херцеговини - МУЛТИПЛЕКС Ц (у даљем тексту: Дозвола) у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (у даљем тексту: Јавни позив).

Члан 2.

- (1) Јавни позив ће се спровести у складу са одредбама Правила 90/2018 о пружању услуга управљања електронским комуникационим мрежама у дигиталној земаљској радиодифузији ("Службени гласник БиХ", број 92/18).
- (2) Јавни позив ће садржавати услове и рокове за подношење захтјева за учешће и критеријуме који ће се користити у процесу доношења одлука.

Члан 3.

- (3) Агенција ће најкасније 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке објавити Јавни позив у "Службеном гласнику БиХ", као и на званичној интернетској страници Агенције www.rak.ba, а у дневним новинама обавијест о расписивању Јавног позива на начин доступан најширој јавности.
- (4) Генерални директор Агенције ће посебном Одлуком именовати Комисију за спровођење Јавног позива за додјелу Дозволе за кориштење радиофреквенцијског спектра за пружање услуге управљања електронском комуникационом мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у Босни и Херцеговини - МУЛТИПЛЕКС Ц (у даљем тексту: Комисија), те утврдити задатке Комисије.
- (5) На основу резултата спроведеног поступка Јавног позива, Агенција ће додјелити Дозволу подносиоцу захтјева који испуњава услове и буде најбоље рангиран на основу прописаних критеријума.

Члан 4.

- (6) Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
- (7) Даном ступања на снагу ове Одлуке иста ће се објавити и на званичној интернетској страници Агенције, www.rak.ba.

Број 01-29-4-2275-1/23

26. децембра 2023. године
Сарајево

Генерални директор
Драшко Милиновић, с. р.

(SI-2/24-G)

1203

На основу члана 37. став 1. тачка ф) и члана 39. став 1. Закона о комуникацијама ("Службени гласник БиХ", бр. 31/03, 75/06, 32/10 и 98/12) и члана 16. став (2), члана 21. став (2) и члана 32. став (2) Правила 89/2018 о накнадама за дозволе Регулаторне агенције за комуникације ("Службени гласник БиХ", бр. 92/18, 50/19 и 47/22), Вјеће Регулаторне агенције за комуникације, на 79. сједници, одржаној 21. и 22.12.2023. године, донijело је

ОДЛУКУ О ВИНИ СТОПЕ И ВРИЈЕДНОСТИ БОДА ЗА ОБРАЧУН ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ ЗА ДОЗВОЛЕ

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Овом Одлуком Вјеће Регулаторне агенције за комуникације (у даљем тексту: Вјеће Агенције) утврђује вину стопе према којој ће се вршити обрачун годишње накнаде за дозволу у телекомуникацијама и емитирању, те новчану вриједност бода за обрачун накнаде за дозволу за употребу бројева и/или кодова за 2024. годину.

Члан 2.

(Висина стопе обрачуна годишње накнаде за дозволе у телекомуникацијама)

Утврђује се висина стопе обрачуна годишње накнаде за дозволу за обављање дјелатности телекомуникација за 2024. годину у износу од 0,75% од укупног прихода корисника дозволе у фискалној 2023. години, оствареног по основу обављања дјелатности телекомуникација – мобилне телекомуникационе мреже, јавне фиксне телекомуникационе мреже, приступ интернету, дистрибуција аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија и услуга управљања multipleksom.

Član 3.

(Visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u emitiranju)

Utvrđuje se visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u emitiranju za 2024. godinu u iznosu od 0,65% od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2023. godini, ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti pružanja audiovizuelnih medijskih usluga i pružanja medijskih usluga radija.

Član 4.

(Vrijednost boda)

Utvrđuje se novčana vrijednost boda za 2024. godinu u iznosu od 0,50 KM za obračun naknade za dozvolu u telekomunikacijama za upotrebu brojeva i/ili kodova.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2024. godine.

Broj 02-02-2-2254-1/23
21. decembra 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća Agencije
Miloš Šolaja, s. r.

Na temelju članka 37. stavak 1. točka f) i članka 39. stavak 1. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i članka 16. stavak (2), članka 21. stavak (2) i članka 32. stavak (2) Pravila 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", br. 92/18, 50/19 i 47/22), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije, na 79. sjednici, održanoj 21. i 22.12.2023. godine, donijelo je

ODLUKU**O VISINI STOPE I VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA DOZVOLE**

Članak 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (u daljem tekstu: Vijeće Agencije) utvrđuje visinu stope prema kojoj će se vršiti obračun godišnje naknade za dozvolu u telekomunikacijama i emitiranju, te novčanu vrijednost boda za obračun naknade za dozvolu za upotrebu brojeva i/ili kodova za 2024. godinu.

Članak 2.

(Visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u telekomunikacijama)

Utvrđuje se visina stope obračuna godišnje naknade za dozvolu za obavljanje djelatnosti telekomunikacija za 2024. godinu u iznosu od 0,75% od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2023. godini, ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti telekomunikacija – mobilne telekomunikacijske mreže, javne fiksne telekomunikacijske mreže, pristup internetu, distribucija audiovizuelnih medijskih usluga i pružanja medijskih usluga radija i usluga upravljanja multipleksom.

Članak 3.

(Visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u emitiranju)

Utvrđuje se visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u emitiranju za 2024. godinu u iznosu od 0,65% od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2023. godini, ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti pružanja audiovizuelnih medijskih usluga i pružanja medijskih usluga radija.

Članak 4.

(Vrijednost boda)

Utvrđuje se novčana vrijednost boda za 2024. godinu u iznosu od 0,50 KM za obračun naknade za dozvolu u telekomunikacijama za uporabu brojeva i/ili kodova.

Članak 5.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2024. godine.

Broj 02-02-2-2254-1/23
21. prosinca 2023. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća Agencije
Miloš Šolaja, v. r.

Na osnovu člana 37. stavak 1. točka f) i člana 39. stavak 1. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i člana 16. stavak (2), člana 21. stavak (2) i člana 32. stavak (2) Pravila 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", br. 92/18, 50/19 i 47/22), Savjet Regulatorne agencije za komunikacije, na 79. sjednici, održanoj 21. i 22.12.2023. godine, donio je

ODLUKU**O VISINI STOPE I VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA DOZVOLE**

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom Savjet Regulatorne agencije za komunikacije (u daljem tekstu: Savjet Agencije) utvrđuje visinu stope prema kojoj će se vršiti obračun godišnje naknade za dozvolu u telekomunikacijama i emitovanju, te novčanu vrijednost boda za obračun naknade za dozvolu za upotrebu brojeva i/ili kodova za 2024. godinu.

Član 2.

(Visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u telekomunikacijama)

Utvrđuje se visina stope obračuna godišnje naknade za dozvolu za obavljanje djelatnosti telekomunikacija za 2024. godinu u iznosu od 0,75% od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2023. godini, ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti telekomunikacija – mobilne telekomunikacione mreže, javne fiksne telekomunikacione mreže, pristup internetu, distribucija audiovizuelnih medijskih usluga i pružanja medijskih usluga radija i usluga upravljanja multipleksom.

Član 3.

(Visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u emitovanju)

Utvrđuje se visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u emitovanju za 2024. godinu u iznosu od 0,65% od ukupnog prihoda korisnika dozvole u fiskalnoj 2023. godini, ostvarenog po osnovu obavljanja djelatnosti pružanja audiovizuelnih medijskih usluga i pružanja medijskih usluga radija.

Član 4.

(Vrijednost boda)

Utvrđuje se novčana vrijednost boda za 2024. godinu u iznosu od 0,50 KM za obračun naknade za dozvolu u telekomunikacijama za upotrebu brojeva i/ili kodova.

Члан 5.

(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује се од 01.01.2024. године.

Број 02-02-2-2254-1/23
21. децембра 2023. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета Агенције
Милош Шолаја, с. р.

**DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE****1204**

На основу члана 13. став (1) таč. (c) и (d) Закона о зракопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18), а у вези са чл. 2, 3. и 3а. Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 30/06, 76/06, 76/07, 13/07, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 8/11, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 75/18, 68/19, 18/20, 30/22, 83/22 и 32/23) и чланом 13. став (2) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), уз сагласност Вјећа министара Босне и Херцеговине са 33. сједнице, одржане 20.12.2023. године, генерални директор Дирекције за цивилно зракопловство Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU**O DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE KOJU PLAĆA
OPERATOR ZRAKOPLOVA PO PREVEZENOM
PUTNIKU I TONI PREVEZENE ROBE/TERETA U
ODLASKU SA AERODROMA U BOSNI I HERCEGOVINI**

Члан 1.

У Одлуци о висини накнаде коју плаћа оператор зракоплова по превезеном путнику и тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 20/23), иза члана 10. додаје се члан 10а. који гласи:

"Члан 10а.

(Примјена Одлуке)

Ова одлука се не примјењује у периоду од 1.1.2024. године до 31.12.2024. године, о чему ће BHDCA обавјестити све заинтересоване стране путем Зборника зракопловних информација Босне и Херцеговине (AIP)."

Члан 2.

(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује се од 1.1.2024. године.

Број 1-4-02-2-117-51/22
25. децембра 2023. године
Банја Лука

Генерални директор
Дирекције за цивилно
зракопловство БиХ
Ћедомир Шушњар, с. р.

Темелјем чланка 13. ставак (1) таč. (c) и (d) Закона о зракопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18), а у вези са чл. 2, 3. и 3а. Закона о административним пристојбама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 30/06, 76/06, 76/07, 13/07, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 8/11, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 75/18, 68/19, 18/20, 30/22, 83/22 и 32/23) и чланком 13. ставак (2) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), уз сагласност Вјећа министара Босне и Херцеговине са 33. сједнице, одржане 20.12.2023. године, генерални равателј Дирекције за цивилно зракопловство Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU**O DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE KOJU PLAĆA
OPERATOR ZRAKOPLOVA PO PREVEZENOM
PUTNIKU I TONI PREVEZENE ROBE/TERETA U
ODLASKU SA AERODROMA U BOSNI I HERCEGOVINI**

Чланак 1.

У Одлуци о висини накнаде коју плаћа оператор зракоплова по превезеном путнику и тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 20/23), иза чланка 10. додаје се чланак 10а. који гласи:

"Чланак 10а.

(Примјена Одлуке)

Ова одлука се не примјењује у периоду од 1.1.2024. године до 31.12.2024. године, о чему ће BHDCA обавјестити све заинтересоване стране путем Зборника зракопловних информација Босне и Херцеговине (AIP)."

Чланак 2.

(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује се од 1.1.2024. године.

Број 1-4-02-2-117-51/22
25. просинца 2023. године
Банја Лука

Генерални равателј
Дирекције за цивилно
зракопловство БиХ
Ћедомир Шушњар, в. р.

На основу члана 13. став (1) таč. (ц) и (д) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18), а у вези са чл. 2, 3. и 3а. Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 30/06, 76/06, 76/07, 13/07, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 8/11, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 75/18, 68/19, 18/20, 30/22, 83/22 и 32/23) и чланом 13. став (2) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 и 38/22), уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине са 33. сједнице, одржане 20.12.2023. године, генерални директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси

ODLUKU**O DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE KOJU
PLAĆA OPERATOR VAZDUHOPLOVA PO
PREVEZENOM PUTNIKU I TONI PREVEZENE
ROBE/TERETA U ODLASKU SA AERODROMA U
BOSNI I HERCEGOVINI**

Члан 1.

У Одлуци о висини накнаде коју плаћа оператор ваздухоплова по превезеном путнику и тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 20/23), иза члана 10. додаје се члан 10а. који гласи:

"Члан 10а.

(Примјена Одлуке)

Ова одлука се не примјењује у периоду од 1. 1. 2024. године до 31. 12. 2024. године, о чему ће BHDCA обавјестити све заинтересоване стране путем Зборника ваздухопловних информација Босне и Херцеговине (AIP)."

Члан 2.
(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује се од 1.1.2024. године.

Број 1-4-02-2-117-51/22
25. децембра 2023. године
Бања Лука

Генерални директор
Дирекције за цивилно
ваздухопловство
Чедомир Шушњар, с. р.

1205

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRAVILA ZA FLEKSIBILNO KORIŠTENJE ZRAČNOG PROSTORA

Član 1.
(Predmet)

- (1) Ovaj pravilnik, u okviru Jedinstvenog evropskog neba, propisuje jačanje i harmonizaciju primjene koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora u skladu sa članom 2. stav (1) tačka (z) Pravilnika o uspostavljanju okvira za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba ("Službeni glasnik BiH", broj 40/20) kako bi se olakšalo upravljanje zračnim prostorom i upravljanje zračnim prometom u okviru zajedničke tansportne politike.
- (2) Ovaj pravilnik posebno uspostavlja pravila kojim se osigurava bolja saradnja između civilnih i vojnih subjekata odgovornih za upravljanje zračnim prostorom koji je operativan u zračnom prostoru pod nadležnošću Bosne i Hercegovine.
- (3) Ovim pravilnikom preuzimaju se odredbe Uredbe Komisije (EZ), broj 2150/2005 od 23. decembra 2005. godine, o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora.
- (4) Navođenje odredaba uredbe iz stava (3) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne tekovine Evropske unije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Član 2.

(Definicije)

- (1) Za potrebe ovog pravilnika primjenjuju se definicije i pojmovi iz člana 2. Pravilnika o uspostavljanju okvira za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba ("Službeni glasnik BiH", broj 40/20).
- (2) Nezavisno od stava (1) ovog člana, za potrebe ovog pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:
 - a) **jedinica za upravljanje zračnim prostorom – AMC** (airspace management cell - AMC) je jedinica odgovorna za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom u nadležnosti jedne ili više država;
 - b) **rezervirani zračni prostor** (airspace reservation) je definirani obim zračnog prostora privremeno rezerviran za isključivu ili specifičnu upotrebu po kategorijama korisnika;
 - c) **ograničenje zračnog prostora** (airspace restriction) je definiran obim zračnog prostora u okviru kojeg se, na različite načine, u određenom vremenu mogu izvoditi aktivnosti opasne po let zrakoplova (oblast opasnosti); ili zračni prostor koji se nalazi iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države, u okviru kojeg

je let zrakoplova ograničen u skladu sa određenim navedenim uvjetima (ograničena zona); ili zračni prostor koji se nalazi iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države, u okviru kojeg je let zrakoplova zabranjen (zabranjena zona);

- d) **struktura zračnog prostora** (airspace structure) je određeni obim zračnog prostora projektovan da osigura sigurno i optimalno izvođenje operacija zrakoplova;
- e) **jedinica za pružanje usluga u zračnom prometu** – ATS jedinica (Air Traffic Services Unit - ATS Unit) je jedinica, civilna ili vojna, nadležna za pružanje usluga u zračnom prometu;
- f) **civilno-vojna koordinacija** (civil-military coordination) je koordinacija između civilnih i vojnih strana ovlaštenih da donose odluke i dogovaraju aktivnosti;
- g) **vojna jedinica za kontrolu zračnog prometa** (controlling military unit) je svaka stalna ili mobilna vojna jedinica koja upravlja vojnim zračnim prometom i/ili obavlja druge aktivnosti koje, zbog svoje specifične prirode, mogu zahtijevati rezervaciju ili ograničenje zračnog prostora;
- h) **prekogranični zračni prostor** (cross-border airspace) je struktura zračnog prostora koja se proteže preko državnih granica i/ili granica oblasti informiranja u letu;
- i) **namjera leta** (flight intention) je putanja leta i pripadajući podaci o letu koji opisuju planiranu putanju leta do odredišta, ažurirani u svakom trenutku;
- j) **putanja leta** (flight path) je putanja zrakoplova kroz zrak, definirana u tri dimenzije;
- k) **stvarno vrijeme** (real-time) je tačno vrijeme tokom kojeg se određeni proces ili događaj dešava;
- l) **razdvajanje** (separation) je razmak između zrakoplova, nivoa ili staza;
- m) **korisnici** (users) su civilni ili vojni zrakoplovi koji izvođe operacije u zraku kao i sve druge strane koje zahtijevaju zračni prostor.

Član 3.
(Načela)

Koncept fleksibilnog korištenja zračnog prostora reguliran je sljedećim načelima:

- a) koordinacija između civilnih i vojnih organa je organizirana na strateškom, predtaktičkom i taktičkom nivou upravljanja zračnim prostorom kroz uspostavljanje sporazuma i postupaka kako bi se povećala sigurnost i kapacitet zračnog prostora, i poboljšala efikasnost i fleksibilnost operacija zrakoplova;
- b) usklađenost između upravljanja zračnim prostorom, upravljanja protokom zračnog prometa i svih usluga u zračnom prometu se uspostavlja i održava na tri nivoa upravljanja zračnim prometom navedenim u tački a) ovog člana kako bi se, na dobrobit svih korisnika, osigurala efikasnost u planiranju, dodjeli i korištenju zračnog prostora;
- c) rezervacija zračnog prostora za isključivu ili specifičnu upotrebu kategorija korisnika je privremene prirode, primjenjuje se samo tokom ograničenih vremenskih perioda na osnovu stvarne upotrebe, a ukida se čim prestane aktivnost koja je bila uzrok njenog uspostavljanja;
- d) nadležni organi Bosne i Hercegovine razvijaju saradnju sa ciljem efikasne i dosljedne primjene koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora

preko državnih granica i/ili granica oblasti informiranja u letu, posvećujući posebnu pažnju prekograničnim aktivnostima; ova saradnja pokriva sva relevantna pravna, operativna i tehnička pitanja;

- e) jedinice za pružanje usluga u zračnom prometu i korisnici upotrebljavaju raspoloživi zračni prostor na najbolji mogući način.

Član 4.

(Strateško upravljanje zračnim prostorom - nivo 1)

- (1) U skladu sa članom 22. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18) i Politikom upravljanja zračnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 60/18), Komitet za upravljanje zračnim prostorom je nadležno tijelo Bosne i Hercegovine za upravljanje zračnim prostorom na strateškom nivou.
- (2) Komitet za upravljanje zračnim prostorom izvršava sljedeće zadatke:
 - a) osigurava sveukupnu primjenu koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora na strateškom, predtaktičkom i taktičkom nivou;
 - b) redovno razmatra zahtjeve korisnika;
 - c) odobrava aktivnosti koje zahtijevaju rezervaciju ili ograničenje zračnog prostora;
 - d) utvrđuje privremene strukture i postupke zračnog prostora kako bi ponudili višestruke opcije za rezervaciju zračnog prostora i rute zračnog prostora;
 - e) uspostavlja kriterije i postupke kojim se predviđa stvaranje i korištenje podesivih bočnih i vertikalnih granica zračnog prostora neophodnih za usklađivanje različitih varijacija u putanjama leta i kratkoročnih izmjena letova;
 - f) vrši procjenu državnih struktura zračnog prostora i rutne mreže sa ciljem planiranja postupaka i struktura fleksibilnog zračnog prostora;
 - g) definira posebne uvjete po kojim je nadležnost za razdvajanje između civilnih i vojnih letova na jedinicama za pružanje usluga u zračnom prometu ili na vojnim jedinicama za kontrolu zračnog prometa;
 - h) sa susjednim državama razvija prekogranično korištenje zračnog prostora gdje je to potrebno za protok zračnog prometa i aktivnosti korisnika;
 - i) koordinira svoju politiku upravljanja zračnim prostorom sa politikom susjednih država kako bi zajednički pristupili pitanju korištenja zračnog prostora preko državnih granica i/ili granica oblasti informiranja u letu;
 - j) uspostavlja strukture zračnog prostora i iste stavlja na raspolaganje korisnicima, u bliskoj saradnji i koordinaciji sa susjednim državama, gdje date strukture zračnog prostora imaju značajan uticaj na promet preko državnih granica i/ili granica oblasti informiranja u letu, s ciljem da se osigura optimalno korištenje zračnog prostora za sve korisnike zračnog prostora Bosne i Hercegovine;
 - k) sa susjednim državama uspostavlja jedan zajednički skup standarda za razdvajanje između civilnih i vojnih letova za potrebe prekograničnih aktivnosti;
 - l) utvrđuje mehanizme konsultacija između lica ili organizacija iz stava (3) ovog člana i svih relevantnih partnera i organizacija kako bi se osiguralo da se na ispravan način pristupi svim zahtjevima korisnika;
 - m) procjenjuje i pregleda postupke za zračni prostor i učinak fleksibilnog korištenja operacija u zračnom prostoru;
 - n) uspostavlja mehanizme za arhiviranje podataka o zahtjevima, dodjeli i stvarnom korištenju struktura

zračnog prostora za potrebe dalje analize i planiranja aktivnosti.

- (3) Uvjeti iz stava (1) tačka g) ovog člana se dokumentiraju i uzimaju se u obzir prilikom sigurnosne procjene na koju upućuje član 7. ovog pravilnika.
- (4) Komitet za upravljanje zračnim prostorom obavlja zadatke utvrđene u stavu (2) ovog člana kroz zajednički civilno-vojni proces.
- (5) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje članove Komiteta za upravljanje zračnim prostorom u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18).

Član 5.

(Predtaktičko upravljanje zračnim prostorom - nivo 2)

- (1) Članom 23. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18) uspostavljena je Jedinica za upravljanje zračnim prostorom - AMS za dodjelu zračnog prostora u skladu sa uvjetima i postupcima iz člana 4. stav (2) ovog pravilnika.
- (2) Pravilnikom o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH", broj 9/17) utvrđen je rad i sastav Jedinice za upravljanje zračnim prostorom - AMS (airspace management cell – AMS) kojeg čine predstavnici civilnih i vojnih organa.
- (3) U skladu sa članom 6. Pravilnika o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH", broj 9/17) osiguran je sistem za podršku za rad Jedinice za upravljanje zračnim prostorom - AMS.

Član 6.

(Taktičko upravljanje zračnim prostorom - nivo 3)

Članom 24. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18) i Pravilnikom o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH", broj 9/17) uspostavljeni su postupci za civilno-vojnu koordinaciju s ciljem upravljanja zračnim prostorom u realnom vremenu (nivo 3).

Član 7.

(Procjena sigurnosti zračne plovidbe)

Kako bi održala ili unaprijedila postojeće nivoe sigurnosti zračne plovidbe, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine osigurava da se, u kontekstu procesa upravljanja sigurnošću, provede procjena sigurnosti zračne plovidbe, uključujući utvrđivanje opasnosti i procjenu i smanjenje rizika, prije nego se uvedu bilo kakve promjene u operacijama fleksibilnog korištenja zračnog prostora.

Član 8.

(Izvjешtavanje)

U skladu sa članom 7. Pravilnika o organizaciji i korištenju zračnog prostora u Jedinstvenom evropskom nebu ("Službeni glasnik BiH", broj 86/23), u godišnjem izvješćavanju o primjeni fleksibilnog korištenja zračnog prostora, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine osigurava elemente koji su detaljno navedeni u Aneksu I ovog pravilnika.

Član 9.

(Praćenje usklađenosti)

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim nadležnostima, prati usklađenost sa ovim pravilnikom putem inspekcija, pregleda i sigurnosnih nadzora.

Član 10.

(Neprimjenjive odredbe)

- (1) Neprimjenjive odredbe Uredbe Komisije (EZ), broj 2150/2005 od 23. decembra 2005. godine, o utvrđivanju

zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora navedene su u Aneksu II ovog pravilnika.

- (2) Odredbe iz stava (1) ovog člana primjenjuju se nakon završetka prvog prijelaznog perioda dok Bosna i Hercegovina ne ispuní sve uvjete određene u članu 2. stav (1) Protokola II ECAA sporazuma.

Član 11.

(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH", broj 79/10).

Član 12.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-2-893-7/23

25. decembra 2023. godine
Banja Luka

Generalni direktor
Čedomir Šušnjarić, s. r.

ANEKS I

LISTA ELEMENATA POTREBNIH ZA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FLEKSIBILNOG KORIŠTENJA ZRAČNOG PROSTORA

- Opšti opis državne organizacije i nadležnosti na nivou 1, nivou 2 i nivou 3 koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora.
- Procjena funkcioniranja sporazuma, postupaka i sistema podrške uspostavljenih na strateškom, predtaksičkom i taktičkom nivou upravljanja zračnim prostorom. Ova procjena se provodi u odnosu na sigurnost zračne plovidbe, kapacitet zračnog prostora, efikasnosti i fleksibilnosti operacija zrakoplova svih korisnika.
- Problemi na koje se naišlo u provođenju ovog pravilnika, preduzete mjere i potreba za promjenama.
- Ishod državnih inspekcija, pregleda i sigurnosnih nadzora.
- Saradnja između Bosne i Hercegovine i drugih država po pitanju upravljanja zračnim prostorom i posebno po pitanju stvaranja i upravljanja prekograničnim zračnim prostorom i prekograničnim aktivnostima.

ANEKS II

NEPRIMJENJIVE ODREDBE

Član 5.

Predtaksičko upravljanje zračnim prostorom - nivo 2

2. Dvije ili više Država članica mogu uspostaviti zajedničku jedinicu za upravljanje zračnim prostorom.

Na temelju čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i članka 14. stavak (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni ravnatelj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRAVILA ZA FLEKSIBILNO KORIŠTENJE ZRAČNOG PROSTORA

Članak 1.

(Predmet)

- (1) Ovaj pravilnik, u okviru Jedinstvenog europskog neba, propisuje jačanje i harmonizaciju primjene koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora sukladno članku 2. stavak (1) točka (z) Pravilnika o uspostavljanju okvira za stvaranje Jedinstvenog europskog neba ("Službeni glasnik BiH", broj 40/20) kako bi se olakšalo upravljanje zračnim

prostorom i upravljanje zračnim prometom u okviru zajedničke transportne politike.

- (2) Ovaj pravilnik posebno uspostavlja pravila kojim se osigurava bolja suradnja između civilnih i vojnih subjekata odgovornih za upravljanje zračnim prostorom koji je operativan u zračnom prostoru pod nadležnošću Bosne i Hercegovine.
- (3) Ovim pravilnikom preuzimaju se odredbe Uredbe Komisije (EZ), broj 2150/2005 od 23. prosinca 2005. godine, o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora.
- (4) Navođenje odredaba uredbe iz stavka (3) ovoga članka vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne tekovine Europske unije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

(Definicije)

- (1) Za potrebe ovog pravilnika primjenjuju se definicije i pojmovi iz članka 2. Pravilnika o uspostavljanju okvira za stvaranje Jedinstvenog europskog neba ("Službeni glasnik BiH", broj 40/20).
- (2) Neovisno od stavka (1) ovoga članka, za potrebe ovog pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:
- a) **jedinica za upravljanje zračnim prostorom – AMC** (airspace management cell - AMC) je jedinica odgovorna za svakodnevno upravljanje zračnim prostorom u nadležnosti jedne ili više država;
 - b) **rezervirani zračni prostor** (airspace reservation) je definirani opseg zračnog prostora privremeno rezerviran za isključivu ili specifičnu uporabu po kategorijama korisnika;
 - c) **ograničenje zračnog prostora** (airspace restriction) je definiran opseg zračnog prostora u okviru kojeg se, na različite načine, u određenom vremenu mogu izvoditi aktivnosti opasne po let zrakoplova (oblast opasnosti); ili zračni prostor koji se nalazi iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države, u okviru kojeg je let zrakoplova ograničen sukladno određenim navedenim uvjetima (ograničena zona); ili zračni prostor koji se nalazi iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države, u okviru kojeg je let zrakoplova zabranjen (zabranjena zona);
 - d) **struktura zračnog prostora** (airspace structure) je određeni obim zračnog prostora projektiran da osigura sigurno i optimalno izvođenje operacija zrakoplova;
 - e) **jedinica za pružanje usluga u zračnom prometu – ATS jedinica** (Air Traffic Services Unit - ATS Unit) je jedinica, civilna ili vojna, nadležna za pružanje usluga u zračnom prometu;
 - f) **civilno-vojna koordinacija** (civil-military coordination) je koordinacija između civilnih i vojnih strana ovlaštenih da donose odluke i dogovaraju aktivnosti;
 - g) **vojna jedinica za kontrolu zračnog prometa** (controlling military unit) je svaka stalna ili mobilna vojna jedinica koja upravlja vojnim zračnim prometom i/ili obavlja druge aktivnosti koje, zbog svoje specifične prirode, mogu zahtijevati rezervaciju ili ograničenje zračnog prostora;
 - h) **prekogranični zračni prostor** (cross-border airspace) je struktura zračnog prostora koja se proteže preko državnih granica i/ili granica oblasti informiranja u letu;
 - i) **namjera leta** (flight intention) je putanja leta i pripadajući podaci o letu koji opisuju planiranu putanju leta do odredišta, ažurirani u svakom trenutku;

- j) **putanja leta** (flight path) je putanja zrakoplova kroz zrak, definirana u tri dimenzije;
- k) **stvarno vrijeme** (real-time) je točno vrijeme tijekom kojeg se određeni proces ili događaj dešava;
- l) **razdvajanje** (separation) je razmak između zrakoplova, razina ili staza;
- m) **korisnici** (users) su civilni ili vojni zrakoplovi koji izvode operacije u zraku kao i sve druge strane koje zahtijevaju zračni prostor.

Članak 3. (Načela)

Koncept fleksibilnog korištenja zračnog prostora reguliran je sljedećim načelima:

- a) koordinacija između civilnih i vojnih organa je organizirana na strateškoj, predtaksičkoj i taktičkoj razini upravljanja zračnim prostorom kroz uspostavu sporazuma i postupaka kako bi se povećala sigurnost i kapacitet zračnog prostora, i poboljšala efikasnost i fleksibilnost operacija zrakoplova;
- b) usklađenost između upravljanja zračnim prostorom, upravljanja protokom zračnog prometa i svih usluga u zračnom prometu se uspostavlja i održava na tri razine upravljanja zračnim prometom navedene u točki a) ovoga članka kako bi se, na dobrobit svih korisnika, osigurala efikasnost u planiranju, dodjeli i korištenju zračnog prostora;
- c) rezervacija zračnog prostora za isključivu ili specifičnu uporabu kategorija korisnika je privremene prirode, primjenjuje se samo tijekom ograničenih vremenskih perioda na temelju stvarne uporabe, a ukida se čim prestane aktivnost koja je bila uzrok njene uspostave;
- d) nadležni organi Bosne i Hercegovine razvijaju suradnju sa ciljem efikasne i dosljedne primjene koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora preko državnih granica i/ili granica oblasti informiranja u letu, posvećujući posebnu pažnju prekograničnim aktivnostima; ova suradnja pokriva sva relevantna pravna, operativna i tehnička pitanja;
- e) jedinice za pružanje usluga u zračnom prometu i korisnici upotrebljavaju raspoloživi zračni prostor na najbolji mogući način.

Članak 4.

(Strateško upravljanje zračnim prostorom - razina 1)

- (1) Sukladno članku 22. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18) i Politici upravljanja zračnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 60/18), Komitet za upravljanje zračnim prostorom je nadležno tijelo Bosne i Hercegovine za upravljanje zračnim prostorom na strateškoj razini.
- (2) Komitet za upravljanje zračnim prostorom izvršava sljedeće zadatke:
 - a) osigurava sveukupnu primjenu koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora na strateškoj, predtaksičkoj i taktičkoj razini;
 - b) redovito razmatra zahtjeve korisnika;
 - c) odobrava aktivnosti koje zahtijevaju rezervaciju ili ograničenje zračnog prostora;
 - d) utvrđuje privremene strukture i postupke zračnog prostora kako bi ponudili višestruke opcije za rezervaciju zračnog prostora i rute zračnog prostora;
 - e) uspostavlja kriterije i postupke kojim se predviđa stvaranje i korištenje podesivih bočnih i vertikalnih granica zračnog prostora neophodnih za usklađivanje različitih varijacija u putanjama leta i kratkoročnih izmjena letova;

- f) vrši procjenu državnih struktura zračnog prostora i rutne mreže sa ciljem planiranja postupaka i struktura fleksibilnog zračnog prostora;
- g) definira posebne uvjete po kojim je nadležnost za razdvajanje između civilnih i vojnih letova na jedinicama za pružanje usluga u zračnom prometu ili na vojnim jedinicama za kontrolu zračnog prometa;
- h) sa susjednim državama razvija prekogranično korištenje zračnog prostora gdje je to potrebno za protok zračnog prometa i aktivnosti korisnika;
- i) koordinira svoju politiku upravljanja zračnim prostorom sa politikom susjednih država kako bi zajednički pristupili pitanju korištenja zračnog prostora preko državnih granica i/ili granica oblasti informiranja u letu;
- j) uspostavlja strukture zračnog prostora i iste stavlja na raspolaganje korisnicima, u bliskoj suradnji i koordinaciji sa susjednim državama, gdje date strukture zračnog prostora imaju značajan utjecaj na promet preko državnih granica i/ili granica oblasti informiranja u letu, s ciljem da se osigura optimalno korištenje zračnog prostora za sve korisnike zračnog prostora Bosne i Hercegovine;
- k) sa susjednim državama uspostavlja jedan zajednički skup standarda za razdvajanje između civilnih i vojnih letova za potrebe prekograničnih aktivnosti;
- l) utvrđuje mehanizme konsultacija između lica ili organizacija iz stavka (3) ovoga članka i svih relevantnih partnera i organizacija kako bi se osiguralo da se na ispravan način pristupi svim zahtjevima korisnika;
- m) procjenjuje i pregleda postupke za zračni prostor i učinak fleksibilnog korištenja operacija u zračnom prostoru;
- n) uspostavlja mehanizme za arhiviranje podataka o zahtjevima, dodjeli i stvarnom korištenju struktura zračnog prostora za potrebe dalje analize i planiranja aktivnosti.

(3) Uvjeti iz stavka (1) točka g) ovoga članka se dokumentiraju i uzimaju se u obzir prilikom sigurnosne procjene na koju upućuje članak 7. ovoga pravilnika.

(4) Komitet za upravljanje zračnim prostorom obavlja zadatke utvrđene u stavku (2) ovoga članka kroz zajednički civilno-vojni proces.

(5) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenuje članove Komiteta za upravljanje zračnim prostorom sukladno Zakonu o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18).

Članak 5.

(Predtaksičko upravljanje zračnim prostorom - razina 2)

- (1) Člankom 23. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18) uspostavljena je Jedinica za upravljanje zračnim prostorom - AMS za dodjelu zračnog prostora sukladno uvjetima i postupcima iz članka 4. stavak (2) ovoga pravilnika.
- (2) Pravilnikom o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH", broj 9/17) utvrđen je rad i sastav Jedinice za upravljanje zračnim prostorom - AMS (airspace management cell - AMS) kojeg čine predstavnici civilnih i vojnih organa.
- (3) Sukladno članku 6. Pravilnika o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH", broj 9/17) osiguran je sustav za podršku za rad Jedinice za upravljanje zračnim prostorom - AMS.

Članak 6.

(Taktičko upravljanje zračnim prostorom - razina 3)

Člankom 24. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18) i Pravilnikom o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH", broj 9/17) uspostavljeni su postupci za civilno-vojnu koordinaciju s ciljem upravljanja zračnim prostorom u realnom vremenu (razina 3).

Članak 7.

(Procjena sigurnosti zračne plovidbe)

Kako bi održala ili unaprijedila postojeće razine sigurnosti zračne plovidbe, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine osigurava da se, u kontekstu procesa upravljanja sigurnošću, provede procjena sigurnosti zračne plovidbe, uključujući utvrđivanje opasnosti i procjenu i smanjenje rizika, prije nego se uvedu bilo kakve promjene u operacijama fleksibilnog korištenja zračnog prostora.

Članak 8.

(Izvrješćivanje)

Sukladno članku 7. Pravilnika o organizaciji i korištenju zračnog prostora u Jedinственном evropskom nebu ("Službeni glasnik BiH", broj 86/23), u godišnjem izvrješćivanju o primjeni fleksibilnog korištenja zračnog prostora, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine osigurava elemente koji su detaljno navedeni u Aneksu I ovoga pravilnika.

Članak 9.

(Praćenje usklađenosti)

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, sukladno svojim nadležnostima, prati usklađenost sa ovim pravilnikom putem inspekcija, pregleda i sigurnosnih nadzora.

Članak 10.

(Neprimjenjive odredbe)

- (1) Neprimjenjive odredbe Uredbe Komisije (EZ), broj 2150/2005 od 23. prosinca 2005. godine, o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora navedene su u Aneksu II ovoga pravilnika.
- (2) Odredbe iz stavka (1) ovoga članka primjenjuju se nakon završetka prvog prijelaznog perioda dok Bosna i Hercegovina ne ispuní sve uvjete određene u članku 2. stavak (1) Protokola II ECAA sporazuma.

Članak 11.

(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH", broj 79/10).

Članak 12.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-2-893-7/23

25. prosinca 2023. godine

Banja Luka

Generalni ravnatelj

Čedomir Šušnjar, v. r.

ANEKS I

**LISTA ELEMENATA POTREBNIH ZA GODIŠNJE
IZVJEŠĆE O PRIMJENI FLEKSIBILNOG KORIŠTENJA
ZRAČNOG PROSTORA**

- Opći opis državne organizacije i nadležnosti na razini 1, razini 2 i razini 3 koncepta fleksibilnog korištenja zračnog prostora.
- Procjena funkcioniranja sporazuma, postupaka i sustava podrške uspostavljenih na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini upravljanja zračnim prostorom. Ova procjena

se provodi u odnosu na sigurnost zračne plovidbe, kapacitet zračnog prostora, efikasnosti i fleksibilnosti operacija zrakoplova svih korisnika.

- Problemi na koje se naišlo u provođenju ovog pravilnika, poduzete mjere i potreba za promjenama.
- Ishod državnih inspekcija, pregleda i sigurnosnih nadzora.
- Suradnja između Bosne i Hercegovine i drugih država po pitanju upravljanja zračnim prostorom i posebno po pitanju stvaranja i upravljanja prekograničnim zračnim prostorom i prekograničnim aktivnostima.

ANEKS II

NEPRIMJENJIVE ODREDBE

Članak 5.

- Predtaktičko upravljanje zračnim prostorom - razina 2
2. Dvije ili više Država članica mogu uspostaviti zajedničku jedinicu za upravljanje zračnim prostorom.

На основу чл. 16. и 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02, 102/09 и 72/17) и члана 14. став (1) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18), генерални директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси

ПРАВИЛНИК**О УТВРЂИВАЊУ ПРАВИЛА ЗА ФЛЕКСИБИЛНО
КОРИШЋЕЊЕ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА**

Члан 1.

(Предмет)

- (1) Овај правилник, у оквиру Јединственог европског неба, прописује јачање и хармонизацију примјене концепта флексибилног коришћења ваздушног простора у складу са чланом 2. став (1) тачка (3) Правилника о успостављању оквира за стварање Јединственог европског неба ("Службени гласник БиХ", број 40/20) како би се олакшало управљање ваздушним простором и управљање ваздушним саобраћајем у оквиру заједничке транспортне политике.
- (2) Овај правилник посебно успоставља правила којим се обезбјеђује боља сарадња између цивилних и војних субјеката одговорних за управљање ваздушним простором који је оперативан у ваздушном простору под надлежношћу Босне и Херцеговине.
- (3) Овим правилником преузимају се одредбе Уредбе Комисије (ЕЗ), број 2150/2005 од 23. децембра 2005. године, о утврђивању заједничких правила за флексибилно коришћење ваздушног простора.
- (4) Навођење одредаба уредбе из става (3) овог члана врши се искључиво у сврху праћења и информисања о преузимању правне тековине Европске уније у законодавство Босне и Херцеговине.

Члан 2.

(Дефиниције)

- (1) За потребе овог правилника примјењују се дефиниције и појмови из члана 2. Правилника о успостављању оквира за стварање Јединственог европског неба ("Службени гласник БиХ", број 40/20).
- (2) Независно од става (1) овог члана, за потребе овог правилника примјењују се следеће дефиниције:
 - а) **јединица за управљање ваздушним простором – АМС** (airspace management cell - АМС) је јединица одговорна за свакодневно управљање ваздушним простором у надлежности једне или више држава;

- б) **резервисани ваздушни простор** (airspace reservation) је дефинисани обим ваздушног простора привремено резервисан за искључиву или специфичну употребу по категоријама корисника;
- ц) **ограничење ваздушног простора** (airspace restriction) је дефинисан обим ваздушног простора у оквиру којег се, на различите начине, у одређеном времену могу изводити активности опасне по лет ваздухоплова (област опасности); или ваздушни простор који се налази изнад копнених подручја или територијалних вода државе, у оквиру којег је лет ваздухоплова ограничен у складу са одређеним наведеним условима (ограничена зона); или ваздушни простор који се налази изнад копнених подручја или територијалних вода државе, у оквиру којег је лет ваздухоплова забрањен (забрањена зона);
- д) **структура ваздушног простора** (airspace structure) је одређени обим ваздушног простора пројектован да обезбједи базбједно и оптимално извођење операција ваздухоплова;
- е) **јединица за пружање услуга у ваздушном саобраћају** – ATS јединица (Air Traffic Services Unit - ATS Unit) је јединица, цивилна или војна, надлежна за пружање услуга у ваздушном саобраћају;
- ф) **цивилно-војна координација** (civil-military coordination) је координација између цивилних и војних страна овлашћених да доносе одлуке и договарају активности;
- г) **војна јединица за контролу ваздушног саобраћаја** (controlling military unit) је свака стална или мобилна војна јединица која управља војним ваздушним саобраћајем и/или обавља друге активности које, због своје специфичне природе, могу захтијевати резервацију или ограничење ваздушног простора;
- х) **прекогранични ваздушни простор** (cross-border airspace) је структура ваздушног простора која се протеже преко државних граница и/или граница области информисања у лету;
- и) **намјера лета** (flight intention) је путања лета и припадајући подаци о лету који описују планирану путању лета до одредишта, ажурирани у сваком тренутку;
- ј) **путања лета** (flight path) је путања ваздухоплова кроз ваздух, дефинисана у три димензије;
- к) **стварно вријеме** (real-time) је тачно вријеме током којег се одређени процес или догађај дешава;
- л) **раздвајање** (separation) је размак између ваздухоплова, нивоа или стаза;
- м) **корисници** (users) су цивилни или војни ваздухоплови који изводе операције у ваздуху као и све друге стране које захтијевају ваздушни простор.

Члан 3. (Принципи)

Концепт флексибилног коришћења ваздушног простора регулисан је сљедећим принципима:

- а) координација између цивилних и војних органа је организована на стратешком, предтактичком и тактичком нивоу управљања ваздушним простором кроз успостављање споразума и поступака како би се повећала безбједност и капацитет ваздушног простора, и побољшала

ефикасност и флексибилност операција ваздухоплова;

- б) усклађеност између управљања ваздушним простором, управљања протоком ваздушног саобраћаја и свих услуга у ваздушном саобраћају се успоставља и одржава на три нивоа управљања ваздушним саобраћајем наведеним у тачки а) овог члана како би се, на добробит свих корисника, обезбједила ефикасност у планирању, додјели и коришћењу ваздушног простора;
- ц) резервација ваздушног простора за искључиву или специфичну употребу категорија корисника је привремене природе, примјењује се само током ограничених временских периода на основу стварне употребе, а укида се чим престане активност која је била узрок њеног успостављања;
- д) надлежни органи Босне и Херцеговине развијају сарадњу са циљем ефикасне и досљедне примјене концепта флексибилног коришћења ваздушног простора преко државних граница и/или граница области информисања у лету, посвећујући посебну пажњу прекограничним активностима; ова сарадња покрива сва релевантна правна, оперативна и техничка питања;
- е) јединице за пружање услуга у ваздушном саобраћају и корисници употребљавају расположиви ваздушни простор на најбољи могући начин.

Члан 4.

(Стратешко управљање ваздушним простором - ниво 1)

- (1) У складу са чланом 22. Закона о ваздухопловству БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18) и Политиком управљања ваздушним простором БиХ ("Службени гласник БиХ", број 60/18), Комитет за управљање ваздушним простором је надлежно тијело Босне и Херцеговине за управљање ваздушним простором на стратешком нивоу.
- (2) Комитет за управљање ваздушним простором извршава сљедеће задатке:
 - а) обезбјеђује свеукупну примјену концепта флексибилног коришћења ваздушног простора на стратешком, предтактичком и тактичком нивоу;
 - б) редовно разматра захтјеве корисника;
 - ц) одобрава активности које захтијевају резервацију или ограничење ваздушног простора;
 - д) утврђује привремене структуре и поступке ваздушног простора како би понудили вишеструке опције за резервацију ваздушног простора и руте ваздушног простора;
 - е) успоставља критеријуме и поступке којим се предвиђа стварање и коришћење подесивих бочних и вертикалних граница ваздушног простора неопходних за усклађивање различитих варијација у путањама лета и краткорочних измјена летова;
 - ф) врши процјену државних структура ваздушног простора и рутне мреже са циљем планирања поступака и структура флексибилног ваздушног простора;
 - г) дефинише посебне услове по којим је надлежност за раздвајање између цивилних и војних летова на јединицама за пружање услуга у ваздушном саобраћају или на војним јединицама за контролу ваздушног саобраћаја;
 - х) са сусједним државама развија прекогранично коришћење ваздушног простора гдје је то потребно

- за проток ваздушног саобраћаја и активности корисника;
- и) координише своју политику управљања ваздушним простором са политиком сусједних држава како би заједнички приступили питању коришћења ваздушног простора преко државних граница и/или граница области информисања у лету;
- ј) успоставља структуре ваздушног простора и исте ставља на располагање корисницима, у блиској сарадњи и координацији са сусједним државама, гдје дате структуре ваздушног простора имају значајан утицај на саобраћај преко државних граница и/или граница области информисања у лету, с циљем да се обезбједи оптимално коришћење ваздушног простора за све кориснике ваздушног простора Босне и Херцеговине;
- к) са сусједним државама успоставља један заједнички скуп стандарда за раздвајање између цивилних и војних летова за потребе прекограничних активности;
- л) утврђује механизме консултација између лица или организација из става (3) овог члана и свих релевантних партнера и организација како би се обезбједило да се на исправан начин приступи свим захтјевима корисника;
- м) процјењује и прегледа поступке за ваздушни простор и учинак флексибилног коришћења операција у ваздушном простору;
- н) успоставља механизме за архивирање података о захтјевима, дојели и стварном коришћењу структура ваздушног простора за потребе даље анализе и планирања активности.
- (3) Услови из става (1) тачка г) овог члана се документују и узимају се у обзир приликом безбједносне процјене на коју упућује члан 7. овог правилника.
- (4) Комитет за управљање ваздушним простором обавља задатке утврђене у ставу (2) овог члана кроз заједнички цивилно-војни процес.
- (5) Савјет министара Босне и Херцеговине именује чланове Комитета за управљање ваздушним простором у складу са Законом о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18).

Члан 5.

- (Предтактичко управљање ваздушним простором - ниво 2)
- (1) Чланом 23. Закона о ваздухопловству БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18) успостављена је Јединица за управљање ваздушним простором - АМС за дојелу ваздушног простора у складу са условима и поступцима из члана 4. став (2) овог правилника.
- (2) Правилником о успостављању и организацији Јединице за управљање ваздушним простором ("Службени гласник БиХ", број 9/17) утврђен је рад и састав Јединице за управљање ваздушним простором - АМС (airspace management cell – АМС) којег чине представници цивилних и војних органа.
- (3) У складу са чланом 6. Правилника о успостављању и организацији Јединице за управљање ваздушним простором ("Службени гласник БиХ", број 9/17) обезбјеђен је систем за подршку за рад Јединице за управљање ваздушним простором - АМС.

Члан 6.

- (Тактичко управљање ваздушним простором - ниво 3)
- Чланом 24. Закона о ваздухопловству БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09 и 25/18) и Правилником о

успостављању и организацији Јединице за управљање ваздушним простором ("Службени гласник БиХ", број 9/17) успостављени су поступци за цивилно-војну координацију с циљем управљања ваздушним простором у реалном времену (ниво 3).

Члан 7.

(Процјена безбједности ваздушне пловидбе)

Како би одржала или унаприједила постојеће нивое безбједности ваздушне пловидбе, Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине обезбјеђује да се, у контексту процеса управљања безбједношћу, спроведе процјена безбједности ваздушне пловидбе, укључујући утврђивање опасности и процјену и смањење ризика, прије него се уведу било какве промјене у операцијама флексибилног коришћења ваздушног простора.

Члан 8.

(Извјештавање)

У складу са чланом 7. Правилника о организацији и коришћењу ваздушног простора у Јединственом европском небу ("Службени гласник БиХ", број 86/23), у годишњем извјештавању о примјени флексибилног коришћења ваздушног простора, Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине обезбјеђује елементе који су детаљно наведени у Анексу I овог правилника.

Члан 9.

(Праћење усклађености)

Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, у складу са својим надлежностима, прати усклађеност са овим правилником путем инспекција, прегледа и безбједносних надзора.

Члан 10.

(Непримјењиве одредбе)

- (1) Непримјењиве одредбе Уредбе Комисије (ЕЗ), број 2150/2005 од 23. децембра 2005. године, о утврђивању заједничких правила за флексибилно коришћење ваздушног простора наведене су у Анексу II овог правилника.
- (2) Одредбе из става (1) овог члана примјењују се након завршетка првог прелазног периода док Босна и Херцеговина не испуни све услове одређене у члану 2. став (1) Протокола II ЕСАА споразума.

Члан 11.

(Престанак важења прописа)

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању правила за флексибилно коришћење ваздушног простора ("Службени гласник БиХ", број 79/10).

Члан 12.

(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 1-3-02-2-893-7/23

25. децембра 2023. године
Бања Лука

Генерални директор
Чедомир Шушњар, с. р.

АНЕКС I ЛИСТА ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИМЈЕНИ ФЛЕКСИБИЛНОГ КОРИШЋЕЊА ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА

- Општи опис државне организације и надлежности на нивоу 1, нивоу 2 и нивоу 3 концепта флексибилног коришћења ваздушног простора.

- Пројена функционисања споразума, поступака и система подршке успостављених на стратешком, предтактичком и тактичком нивоу управљања ваздушним простором. Ова пројена се спроводи у односу на безбједност ваздушне пловидбе, капацитет ваздушног простора, ефикасности и флексибилности операција ваздухоплова свих корисника.
- Проблеми на које се наишло у спровођењу овог правилника, предузете мјере и потреба за промјенама.
- Исход државних инспекција, прегледа и безбједносних надзора.
- Сарадња између Босне и Херцеговине и других држава по питању управљања ваздушним простором и посебно по питању стварања и управљања прекограничним ваздушним простором и прекограничним активностима.

АНЕКС II НЕПРИМЈЕЊИВЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Предтактичко управљање ваздушним простором - ниво 2

2. Двије или више Држава чланица могу успоставити заједничку јединицу за управљање ваздушним простором.

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

1206

Na osnovu člana 17. таčke 22., 25. i 26. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08 i 63/23), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 20. i 21.12.2023. godine, usvojilo je

ПРАВИЛНИК

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORIJENTACIONIM MJERILIMA ZA RAD SUDIJA I STRUČNIH SARADNIKA U SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Члан 1.

U Pravilniku o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 43/12, 38/13, 2/14, 8/14, 2/16, 7/16, 56/16, 25/17, 18/20, 6/23 i 75/23) u članu 19. u tabeli Općinski, osnovni i okružni privredni sudovi u redu tabele P Grupa 1 objašnjenje iz fusnote broj 5 mijenja se i glasi:

"Pravni osnovi po kojima se vodi parnični postupak: Pravni osnovi iz oblasti vlasništva/svojine/posjeda, Diskriminacija."

U redu tabele P Grupa 2 objašnjenje iz fusnote broj 6 mijenja se i glasi:

"Pravni osnovi po kojima se vodi parnični postupak: Pravni osnovi iz oblasti naknade štete, Poništenje i ništavost ugovora, Utvrđenje - naslijeđe, Očinstvo/Materinstvo - osporavanje, Očinstvo/Materinstvo - utvrđivanje, Podjela/Utvrđivanje bračne stečevine."

U redu tabele P Grupa 3 objašnjenje iz fusnote broj 7 mijenja se i glasi:

"Pravni osnovi po kojima se vodi parnični postupak: Isplata duga, Isplata potraživanja, Isplata zakupnine, Kupoprodaja - ostala, Kupoprodaja - stambena, Otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostorija, Raskid predugovora, Raskid ugovora, Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, Sporovi iz zakupnih odnosa, Stambeni - iseljenje, Stambeni - ostali, Stambeni - otkaz."

U redu tabele P Grupa 4 objašnjenje iz fusnote broj 8 mijenja se i glasi:

"Pravni osnovi po kojima se vodi parnični postupak: Dioba stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, Komunalne i slične usluge, Materijalna davanja, Ostali sporovi prema ZOO-u, Poništenje, Pravni osnovi iz oblasti intelektualnog vlasništva, Ostali."

U redu tabele Rs - predmeti diskriminacije dio naziva "predmeti diskriminacije" briše se, te se objašnjenje iz fusnote broj 11 mijenja i glasi:

"Pravni osnovi po kojima se vodi parnični postupak: Diskriminacija, Kolektivni radni spor - predmeti sindikata radnika/Vijeća zaposlenika - utvrđenje, poništenje akata, Kolektivni radni spor - štrajk, zabrana štrajka."

U redu tabele Rs - otkazi ugovora o radu fusnota broj 12 briše se.

U redu tabele Rs - svi ostali fusnota broj 13 briše se.

U članu 19. u tabeli Kantonalni, okružni i Viši privredni sud iza reda Prm - Ipsmž dodaje se novi red koji nosi naziv "Zmž", te se za isti red u koloni Svi načini završetka dodaje broj "572".

U članu 19. u tabeli Vrhovni sudovi entiteta iza reda Kžk dodaje se novi red koji nosi naziv "Kžp", te se za isti red u koloni Svi načini završetka dodaje broj "110".

Члан 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu dana 01.01.2024. godine.

Broj 12-02-2-270-8/2023
25. decembra 2023. godine

Predsjednik VSTV-a BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

Na temelju članka 17. таčke 22., 25. i 26. Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08 i 63/23), Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 20. i 21.12.2023. godine, usvojilo je

ПРАВИЛНИК

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORIJENTACIJSKIM MJERILIMA ZA RAD SUDACA I STRUČNIH SURADNIKA U SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Чланак 1.

U Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad sudaca i stručnih suradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 43/12, 38/13, 2/14, 8/14, 2/16, 7/16, 56/16, 25/17, 18/20, 6/23 i 75/23) u članku 19. u tablici Općinski, osnovni i okružni privredni sudovi, u retku tablice P Skupina 1 pojašnjenje iz fusnote broj 5 mijenja se i glasi:

"Pravni osnovi po kojima se vodi parnični postupak: Pravni osnovi iz oblasti vlasništva/svojine/posjeda, Diskriminacija."

U retku tablice P Skupina 2 pojašnjenje iz fusnote broj 6 mijenja se i glasi:

"Pravni osnovi po kojima se vodi parnični postupak: Pravni osnovi iz oblasti naknade štete, Poništenje i ništavost ugovora, Utvrđenje - naslijeđe, Očinstvo/Materinstvo - osporavanje, Očinstvo/Materinstvo - utvrđivanje, Podjela/Utvrđivanje bračne stečevine."

U retku tablice P Skupina 3 pojašnjenje iz fusnote broj 7 mijenja se i glasi:

"Pravni osnovi po kojima se vodi parnični postupak: Isplata duga, Isplata potraživanja, Isplata zakupnine, Kupoprodaja - ostala, Kupoprodaja - stambena, Otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostorija, Raskid predugovora, Raskid ugovora, Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, Sporovi iz zakupnih odnosa, Stambeni - iseljenje, Stambeni - ostali, Stambeni - otkaz."

U retku tablice P Skupina 4 pojašnjenje iz fusnote broj 8 mijenja se i glasi:

"Правни основи по којима се води парнични поступак: Диоба ствари и некретнина у заједничком власништву, Комуналне и сличне услуге, Материјална давања, Остали спорови према ЗОО-у, Поништење, Правни основи из области интелектуалног власништва, Остали."

У ретку таблице Rs - предмети дискриминације, дио назива "предмети дискриминације" брише се, те се појашњење из фусноте број 11 мијења и гласи:

"Правни основи по којима се води парнични поступак: Дискриминација, Колективни радни спор - предмети синдиката радника/Вијећа упосленика - утврђење, поништење аката, Колективни радни спор - штрајк, забрана штрајка."

У ретку таблице Rs - откази уговора о раду фуснота број 12 брише се.

У ретку таблице Rs - сви остали фуснота број 13 брише се.

У чланку 19. у табlici Кантонални, окружни и Виши привредни суд иза ретка Prm - Ипсмж додаје се нови редак који носи назив "Змж", те се у истом ретку у ступцу Сви начини окончања додаје број "572".

У чланку 19. у табlici Врховни судови ентитета иза ретка Кжк додаје се нови редак који носи назив "Кжп", те се у истом ретку у ступцу Сви начини окончања додаје број "110".

Чланак 2.

Овај правилник ступа на снагу дана 1.1.2024. године.

Број 12-02-2-270-8/2023

Предсједник VSTV-a BiH

25. просинца 2023. године

Halil Lagumdžija, v. r.

На основу члана 17. тачке 22., 25. и 26. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08 и 63/23), Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, на сједници одржаној 20. и 21.12.2023. године усвојио је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРИЈЕНТАЦИОНИМ МЈЕРИЛИМА ЗА РАД СУДИЈА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У СУДОВИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Члан 1.

У Правилнику о оријентационим мјерилима за рад судија и стручних сарадника у судовима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 43/12, 38/13, 2/14, 8/14, 2/16, 7/16, 56/16, 25/17, 18/20, 6/23 и 75/23) у члану 19. у табели Општински, основни и окружни привредни судови у реду табеле П Група 1 објашњење из фусноте број 5 мијења се и гласи:

"Правни основи по којима се води парнични поступак: Правни основи из области власништва/својине/поcjеда, Дискриминација."

У реду табеле П Група 2 објашњење из фусноте број 6 мијења се и гласи:

"Правни основи по којима се води парнични поступак: Правни основи из области накнаде штете, Поништење и ништавост уговора, Утврђење - наслеђе, Очинство/Материнство - оспоравање, Очинство/Материнство - утврђивање, Подјела/Утврђивање брачне стечевине."

У реду табеле П Група 3 објашњење из фусноте број 7 мијења се и гласи:

"Правни основи по којима се води парнични поступак: Исплата дуга, Исплата потраживања, Исплата закупнине, Купопродаја - остала, Купопродаја - стамбена, Отказ уговора о закупу пословних просторија, Раскид предуговора, Раскид уговора, Раскид уговора о доживотном издржавању, Спорови из закупних односа, Стамбени - иселење, Стамбени - остали, Стамбени - отказ."

У реду табеле П Група 4 објашњење из фусноте број 8 мијења се и гласи:

"Правни основи по којима се води парнични поступак: Диоба ствари и некретнина у заједничком власништву, Комуналне и сличне услуге, Материјална давања, Остали спорови према ЗОО-у, Поништење, Правни основи из области интелектуалног власништва, Остали."

У реду табеле Рс - предмети дискриминације дио назива "предмети дискриминације" брише се, те се објашњење из фусноте број 11 мијења и гласи:

"Правни основи по којима се води парнични поступак: Дискриминација, Колективни радни спор - предмети синдиката радника/Савјета запосленика - утврђење поништење аката, Колективни радни спор - штрајк, забрана штрајка."

У реду табеле Рс - откази уговора о раду фуснота број 12 брише се.

У реду табеле Рс - сви остали фуснота број 13 брише се.

У члану 19. у табели Кантонални, окружни и Виши привредни суд иза реда Прм - Ипсмж додаје се нови ред који носи назив "Змж", те се за исти ред у колони Сви начини завршетка додаје број "572".

У члану 19. у табели Врховни судови ентитета иза реда Кжк додаје се нови ред који носи назив "Кжп", те се за исти ред у колони Сви начини завршетка додаје број "110".

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу дана 01.01.2024. године.

Број 12-02-2-270-8/2023

25. децембра 2023. године

Предсједник ВСТС-а БиХ

Халил Лагумџија, с. р.

S A D R Ź A J

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE**

1179	Zakon o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	1		
	Zakon o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	1		
	Zakon o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (srpski jezik)	2		
1180	Zakon o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)	2		
	Zakon o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)	2		
	Zakon o izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)	3		
1181	Odluka o izboru članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (bosanski jezik)	3		
	Odluka o izboru članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (hrvatski jezik)	3		
	Odluka o izboru članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (srpski jezik)	3		
1182	Rješenje o imenovanju (bosanski jezik)	4		
	Rješenje o imenovanju (hrvatski jezik)	4		
	Rješenje o imenovanju (srpski jezik)	4		
1183	Rješenje broj 03-34-7-2498-2/23 (bosanski jezik)	5		
	Rješenje broj 03-34-7-2498-2/23 (hrvatski jezik)	5		
	Rješenje broj 03-34-7-2498-2/23 (srpski jezik)	5		
1184	Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	6		
	Zaključak o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja člana Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	6		
	Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (bosanski jezik)	7		
1185	Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (bosanski jezik)	7		
	Zaključak o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja jednog predstavnika akademske zajednice u povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (hrvatski jezik)	8		
	Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH radi sprovođenja procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (srpski jezik)	8		
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE				
1186	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)	9		
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)	9		
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (srpski jezik)	9		
1187	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)	10		
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)	10		
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (srpski jezik)	10		
1188	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)	10		
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)	11		
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (srpski jezik)	11		
1189	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve (bosanski jezik)	11		
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće pričuve (hrvatski jezik)	12		

	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće резерве (српски језик)	12	Odluka o odobravanju вишегодишњег пројекта "Zamjena sustava klimatizacije u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine"	29
1190	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće резерве (bosanski jezik)	12	(hrvatski jezik)	
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće причуве (hrvatski jezik)	13	Odluka o odobravanju вишегодишњег пројекта "Zamjena sistema klimatizacije u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine"	30
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuће резерве (српски језик)	13	(српски језик)	
1191	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće резерве (bosanski jezik)	13	1199 Odluka o rasporedu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz Fonda Horizon Evropa" за 2023. godinu (bosanski jezik)	30
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće причуве (hrvatski jezik)	13	Odluka o rasporedu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz Fonda Horizon Evropa" за 2023. godinu (hrvatski jezik)	32
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuће резерве (српски језик)	14	Odluka o rasporedu sredstava из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из Фонда Хоризонт Европа" за 2023. годину (српски језик)	34
1192	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće резерве (bosanski jezik)	14	1200 Odluka o korištenju sredstava Evropskog fonda за Bosnu i Hercegovinu којим је управљала Razvojna banka Njemačke (KfW) (bosanski jezik)	36
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće причуве (hrvatski jezik)	15	Odluka o korištenju sredstava Evropskog fonda за Bosnu i Hercegovinu којим је управљала razvojna banka Njemačke (KfW) (hrvatski jezik)	37
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuће резерве (српски језик)	15	Odluka o korištenju sredstava Evropskog фонда за Босну и Херцеговину којим је управљала Развојна банка Немачке (КфВ) (српски језик)	37
1193	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće резерве (bosanski jezik)	16	MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE	
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće причуве (hrvatski jezik)	16	1201 Odluka o poništenju Konkursa за izbor i imenovanje tri člana Vijeća за državnu pomoć Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)	38
	Odluku о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик)	17	Odluka o poništenju Natječaja за odabir i imenovanje три члана Вјећа за државну помоћ Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)	38
1194	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće резерве (bosanski jezik)	17	Odluka o поништењу Конкурса за избор и именовање три члана Савјета за државну помоћ Bosне и Херцеговине (српски језик)	38
	Odluka o interventnom korištenju sredstava tekuće причуве (hrvatski jezik)	18	REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	
	Odluku о интервентном кориштењу средстава текуће резерве (српски језик)	21	1202 Odluka o raspisivanju расписивање Javnog позива за dodjelu Dozvole за кориштење radiofrekvencijskog spektra за pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini - MULTIPLEKS C (bosanski jezik)	39
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE		24	Odluka o raspisivanju расписивање Javnog позива за dodjelu Dozvole за кориштење radiofrekvencijskog spektra за pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini - MULTIPLEKS C (hrvatski jezik)	39
1196	Odluka o dodjeli sredstava за grant "Obilježavanje 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima" (bosanski jezik)	27	Odluka o расписивању Јавног позива за додјелу Дозволе за кориштење радиофреквенцијског спектра за пружање услуге управљања електронском комуникационом мрежом у дигиталној земаљској радиодифузiji у Босни и Херцеговини - МУЛТИПЛЕКС Ц (српски језик)	40
	Odluka o dodjeli sredstava за grant "Obilježavanje 18. listopada, Evropskog dana борбе против трговине људима" (hrvatski jezik)	27		
	Odluka о додјели средстава за grant "Обилежјавање 18. октобра, Европског дана борбе против трговине људима" (српски језик)	28		
1197	Odluka o formiranju Interresorne radne групе за израду Nacrta закона о заштити личних података (bosanski jezik)	29		
	Odluka o formiranju Interresorne радне skupine за израду Nacrta закона о заштити особних података (hrvatski jezik)			
	Odluka о формирању Интерресорне радне групе за израду Нацрта закона о заштити личних података (српски језик)			
1198	Odluka o odobravanju вишегодишњег пројекта "Zamjena sistema klimatizacije u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)			

1203	Odluka o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole (bosanski jezik)	40	Pravilnik o utvrđivanju Pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora (hrvatski jezik)	45
	Odluka o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole (hrvatski jezik)	41	Правилник о утврђивању Правила за флексибилно коришћење ваздушног простора (српски jeзик)	47
	Одлука о висини стопе и вриједности бода за обрачун годишње накнаде за дозволе (српски jeзик)	41	VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE	
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE			1206	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
1204	Odluka o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)	42	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad sudaca i stručnih suradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)	50
	Odluka o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)	42	Правилник о измјенама и допунама Правилника о оријентационим мјерилима за рад судија и стручних сарадника у судовима у Босни и Херцеговини (српски jeзик)	51
	Одлука о допуни Одлуке о висини накнаде коју плаћа оператор ваздухоплова по превезеном путнику и тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини (српски jeзик)	42		
1205	Pravilnik o utvrđivanju Pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora (bosanski jezik)	43		

UROŠ PENA
BRANISLAV PAVLOVIĆ



Sarajevo, 2023.

OBAVIJEST

**OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ZAKLJUČNO SA 31.12.2023.,
UZ FAKTURU ZA USLUGE OGLAŠAVANJA U
«OGLASNIKU JAVNE NABAVKE/NABAVE»,
PRESTAJE DOSTAVA TEKSTA OBJAVLJENOG
SAŽETKA OBAVJEŠTENJA**

Izdavač: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: sekretarka Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Gordana Živković - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK DD 338-320-22000052-11, ASA BANKA DD Sarajevo 134-470-10067655-09, ADDIKO BANK AD Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK DD BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Štampa: "Unioninvestplastika" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Muhamed Mirvić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.

"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.

Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.

Pretplata za II polugodište 2023. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.

Web izdanje: <http://www.sluzbenilist.ba> - godišnja pretplata 240,00 KM